

# Elektroprivreda

List Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

godina XXXII broj 328 Nikšić jul 2011. ISSN 1805136



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić



*Poslovni rezultati u prvih šest mjeseci 2011. godine*  
PROIZVODNJA NA NIVOU PLANIRANE str. 04




TEMA BROJA:  
Projekat turističke valorizacije HE Piva  
**ENERGETSKI I TURISTIČKI BISER**  
str. 14



Nagradna igra:  
Imena dobitnika  
prvog kruga  
**DRUGI KRUG OD 25.07.  
DO 10.08.**  
str. 46

**Novi projekti**  
**ČISTA ENERGIJA IZ  
HE "OTILOVICI"**



Elektroprivreda Crne Gore

[www.epcg.com](http://www.epcg.com)

**POŠTOVANE KOLEGE,**  
POZIVAMO VAS DA SVOJIM PRIJEDLOZIMA, STAVOVIMA  
I KOMENTARIMA, UČESTVUVJETE U IZRADI NAŠEG LISTA.  
PREDLAŽITE TEME, DOSTAVLJAJTE FOTOGRAFIJE SA  
ZAJEDNIČKIH DRUŽENJA, ANEGDOTE I PITANJA NA KOJA  
MOŽEMO ZAJEDNIČKI POTRAŽITI ODGOVORE I UČINITI  
DA NAŠ LIST BUDE JOŠ KVALitetniji i sadržajniji.

**ADRESA REDAKCIJE:**  
**ULICA VUKA KARADŽIĆA br.2,**  
**TEL/FAH: 020/214-252,**  
**MAIL: [list.epcg@epcg.com](mailto:list.epcg@epcg.com) i [miodrag.vukovic@epcg.com](mailto:miodrag.vukovic@epcg.com)**

# Elektroprivreda

List Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

## SADRŽAJ

Poslovni rezultati u prvih šest mjeseci 2011. godine  
PROIZVODNJA NA NIVOU PLANIRANE

Zoran Đukanović, novoizabrani glavni operativni direktor EPCG  
PREDSTOJI OGROMAN POSAO

Mihailo Gluščević, novi direktor Direkcije za ICT  
OSTVARENJE CILJEVA REALNOST

Intervju: Roberto Castellano,  
direktor Direkcije za poslovni i tehnički razvoj EPCG  
ZAVOLIO SAM CRNU GORU

Novi projekti  
ČISTA ENERGIJA IZ HE "OTILOVIĆI"

Deveta redovna Skupština akcionara  
FINANSIJSKA RECESIJA PROŠLOST

Druga redovna Skupština Sindikalne organizacije  
zaposlenih EPCG  
DOSLJEDNA PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA

TEMA BROJA: Projekat turističke valorizacije HE Piva  
ENERGETSKI I TURISTIČKI BISER

Kontrola mjernih mjesta u Podgorici  
KRAĐI SE PO SVAKU CIJENU MORA STATI NA PUT

Služba održavanja 35 kV dalekovoda  
ŽIVOT POD NAPONOM

Milorad Pejović - najstariji radnik ED Pljevlja  
ŽIVA ISTORIJA KOLEKTIVA

Naši gosti: Selektor i članice Ženske  
košarkaške reprezentacije Crne Gore  
ENERGIJA KOJA POBJEĐUJE

Polaznici ljetnje škole GIZ-a u posjeti HE "Perućica"  
PLANETA JE U NJIHOVIM RUKAMA

Đukan Đikanović, autor amaterskog projekta o  
reverzibilnim elektranama na Jadranu tvrdi:  
STRUJA IZ MORA IMA BUDUĆNOST

str. 04

str. 05

str. 05

str. 06

str. 08

str. 10

str. 12

str. 14

str. 19

str. 24

str. 28

str. 30

str. 32

str. 36



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Predsjednik Odbora direktora  
Srđan Kovačević

Izvršni direktor  
Enrico Malerba

DIREKCIJA ZA ODNOSE  
SA JAVNOŠĆU

Direktor  
Rajko Sebek  
[rajko.sebek@epcg.com](mailto:rajko.sebek@epcg.com)

Rukovodilac Sektora za  
internu komunikaciju

Mitar Vučković  
[mitar.vuckovic@epcg.com](mailto:mitar.vuckovic@epcg.com)

Glavni i odgovorni urednik

Miodrag Vučković  
[miodrag.vuckovic@epcg.com](mailto:miodrag.vuckovic@epcg.com)

Redakcija:

Ivan Zorić  
[ivan.zoric@epcg.com](mailto:ivan.zoric@epcg.com)

Olivera Vulanović  
[olivera.vulanovic@epcg.com](mailto:olivera.vulanovic@epcg.com)

Biljana Mitrović  
[biljana.mitrovic@epcg.com](mailto:biljana.mitrovic@epcg.com)

Komputerska obrada:

Ivana Ilić

Operator:

Vidoje Zeković  
[vidoje.zekovic@epcg.com](mailto:vidoje.zekovic@epcg.com)



Naslovna strana:  
Vjekoslav Bojat

Adresa redakcije:

Ulica Vuka Karadžića 2 Nikšić

Telefoni: 040/204-130, 214-252

Fax: 040/214-252

E - mail: [list.epcg@epcg.com](mailto:list.epcg@epcg.com)

Web site: [www.epcg.com](http://www.epcg.com)

Štampa: OBOD - Cetinje

Tiraž: 1500

Izdavač: Elektroprivreda  
Crne Gore AD Nikšić

## Poslovni rezultati u prvih šest mjeseci 2011. godine

# PROIZVODNJA NA NIVOU PLANIRANE

**U**kupno polugodišnje ostvarenje svih proizvodnih kapaciteta Elektroprivrede Crne Gore je za 1,6 procenata, ili za 25 GWh, veće od proizvodnje predviđene energetskim bilansom za ovaj period godine. Prvih šest mjeseci su donijeli prebačaj plana TE „Pljevlja“ za 5 posto, dok su generatori HE „Piva“ proizvele 14 procenata preko planiranog. Turbine HE „Perućica“ imali su učinak koji iznosi 90 procenata od plana, dok su male hidroelektrane ostvarile 84 procenata od predviđenog. U Sektoru za trgovinu energijom, kažu da iako je proizvodnja na nivou planirane, ona ipak iznosi 68 procenata od prošlogodišnje, rekordne godine koja je, bila izuzetna i neće se skoro ponoviti.

***U prvoj polovini godine plan TE „Pljevlja“ veći je za 5 odsto, dok su generatori HE „Piva“ proizveli 14 odsto preko plana za 2011.***

U odnosu na prethodnu godinu, proizvodnja je znatno manja, ali i potrošnja je ove godine, u odnosu na planiranu, takođe manja, za 162 miliona KWh, odnosno 92,8 odsto od planirane. Međutim, u odnosu na protekli period prošle godine, potrošnja je za 5,2 posto, ili za 102 GWh veća. Ovogodišnju ljetnu sezonu karakterišu nagli temperaturni skokovi, pa je konzum Crne Gore, početkom

jula trošio 10,5, da bi upotrebljavači aparata za klimatizovanje prostorija, kasnije, podigla potrošnju na 12 miliona KWh. Kako imamo ukupnu potrošnju, u odnosu na prešlu godinu, veću, a, istovremeno, proizvodnja je manja u odnosu na uporedni period iz 2010. godine, za 744 miliona KWh, za očekivati je da će energetski i ekonomski pokazatelji biti ispod rezultata iz 2010.

Obilnijih padavina u aprilu, maju i junu nije bilo, tako da iako akumulacije od sredine marta nijesu nijesu korišćene, ili je to rađeno u najmanjoj mjeri kako bi se sačuvale, za kasnije, njihov nivo je znatno ispod predviđenog. Planiirane akumulacije HE „Perućica“, za šestomjesečni period, trebalo je da budu 161, a bile su, svega, 75 miliona kubnih metara, što znači da je vodđu njima bilo za više od 50 posto manje od plana. Kod HE „Piva“ je nešto bolja situacija, EPS u poslednje vrijeme minimalno koristi proizvodnju ove elektrane, u plinskoj akumulaciji, popravu je trebalo da bude 301, a kraj ovog perioda donio je 217 miliona kubnih metara vode, ili 72,1 posto od plana. Stanje akumulacija ukazuje na potrebu dodatne kupovine električne energije. Iz Sektora za trgovinu energijom su nam rekli da će nastojati da kupovinu obave pod povoljnijim uslovima, što uključuje kupovinu većih količina subotom i nedjeljom, zavisno od mogućnosti, odnosno koliko to bude dozvoljavača optimizacija ostalog dijela sistema.

O.V.



**Zoran Đukanović, novoizabrani glavni operativni direktor EPCG**

## **PREDSTOJI OGROMAN POSAO**

**Z**oran Đukanović, novi glavni operativni direktor Elektroprivrede Crne Gore, rođen je 1964. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici, a Elektrotehnički fakultet - smjer energetika na Univerzitetu Crne Gore 1989. godine. Od 1.aprila 1990. godine radio je kao operativni dispečer u Nacionalnom dispečerskom centru Elektroprivrede Crne Gore. U Nacionalnom dispečerskom centru obavljao je između ostalog, poslove izrade softvera za energetske obračune i prognoze i radio na usavršavanju i doradi podataka, kao koautor, sa kolegama iz NDC-a.

Za šefa Službe za operativno upravljanje i vođenje elektroenergetskog sistema u NDC-u imenovan je u februaru 2004. Godine, a za direktora Funkcionalne cjeline Prenos 11. jula 2005. godine..

Od juna 2008. do juna 2009. godine bio je član Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, a od marta 2009. do jula 2011. godine obavljao je funkciju predsjednika Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

O funkciji koju odnedavno vrši Zoran Đukanović kaže:

- Ovo je, za naše prilike nova funkcija, koja treba da koordinira operativno tehničke poslove u kompaniji uključujući i upravljanje energijom. Imajući u vidu promjene koje su nastupile u energetskom sektor u sljed liberalizacije tržista električne energije, ambiciozne razvojne planove u narednom petogodištu, stanje u pojedinim djelatnostima, kao i potrebu transformacije EPCG u efikasno organizovanu, tržišno orijentisanu kompaniju. može se bez dileme reći da predstoji ogroman posao. U tom smislu će se morati paralelno rješavati najveći problem, koji su prisutni u obavljanju distributivne, snabdjevačke i proizvodne djelatnosti i raditi na realizaciji investicionih planova, koji će ne samo omogućiti trajno rješenje ovih problema već i intezivan razvoj kompanije.

Faktor vrijeme i saradnja sa Direkcijom za razvoj će biti, po mišljenju Đukanovića, od velikog značaja.

- U isto vrijeme u OC Upravljanje energijom će se morati sprovesti aktivnosti, koje će za cilj imati dalje osposobljavanje ovog dijela kompanije, kako bi se moglo kvalitetno odgovoriti sve većim zahtjevima na tržištu električne energije – zaključuje Zoran Đukanović.

M.V.



**Mihailo Gluščević, novi direktor Direkcije za ICT**

## **OSTVARENJE CILJEVA REALNOST**

Novoizabrani direktor Direkcije za ICT Mihailo Gluščević rođen je 22.11.1971 godine u Podgorici. Diplomirao je 1995. godine na Elektro-tehničkom fakultetu u Podgorici, smjer elektronika. Postdiplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u podgoričkom univerzitetu.

Gluščević je od 1996.-1998. radio kao programer u Montenegro Banci AD, potom je bio angažovan u Anglo-Yugoslav Banci u Londonu kao software developer. Odatle se vraća na isto radno mjesto u Montenegro Banci AD, da bi od 2000. do 2005. godine radio kao direktor IT službe u Euromarket Banci. Sa ovog mesta Gluščević odlazi u NLB Montenegro banku AD, gdje je bio direktor IT sektora do 2010. godine. Nakon toga on prelazi u Prvu Banku Crne Gore na mjesto direktora Sektora za razvoj IT nakon čega je došao u našu Kompaniju u kojoj je imenovan na mjesto direktora Direkcije za ICT.

Novi direktor ove, za razvoj naše Kompanije veoma značajne, Direkcije kaže da je u okviru procesa reorganizacije i modernizacije EPCG predviđena i realizacija niza strateških IT projekata, kojim će se povećati stepen automatizacije složenih poslovnih procesa i efikasnost obavljanja poslovnih operacija.

- U 2011. godini implementirano je ERP rješenje eBS (E-Business Suite) na Oracle platformi, dok je u toku implementacija novog rješenja za billing u saradnji sa strateškim partnerima – naglašava Gluščević.

On dodaje da je u pripremi izrada nove organizacione šeme Direkcije za ICT sa ciljem formiranja efikasnije servisno-razvojno orijentisane poslovne linije u skladu sa dobrom poslovnom praksom i organizacionim standardima.

- Misija Direkcije ICT je, prvenstveno, pružanje podrške (razvojne i operativne) poslovnim i tehnološkim ciljevima kompanije. U saradnji sa ostalim poslovnim linijama i FC realno je očekivati ostvarenje ciljeva na organizacionom, tehničkom i tehnološkom planu razvoja kompanije – zaključuje Gluščević.

M.V.

**Roberto Castellano,  
direktor Direcije za poslovni i tehnički razvoj EPCG**

# ZAVOLIO SAM CRNU GORU

*Gospodine Kastelano, kao prvi čovjek Direkcije za poslovni i tehnički razvoj, recite nam nešto više o projektu „Otilovići“*

Brana "Otilovići" na rijeci Čehotina je završena 1982 godine. Visoka je 59 metara i pravi akumulaciju ukupne zapremine  $18 \times 106 \text{ m}^3$ .

Primarna namjena akumulacije je bilo snabdijevanje vodom TE "Pljevlja" kao i gradskog akvadukta. Skladišni kapacitet akumulacije, tokom većeg dijela godine, prelazi potražnju za vodom, a to je razlog čestih preliva (kao što je slučaj na slici).



*U elektrani Otilovići postoje dvije turbine – generatora (jedna od 3.2 MVA i druga od 0.5 MVA), koji će generisati zajedno oko 11.000.000 kWh godišnje. S obzirom na to da prosječna porodica troši oko 2.500 kWh godišnje, elektrana Otilovići će moći da zadovolji energetske potrebe oko 4.400 porodica*

Umjesto uzaludnog trošenja te vode, prirodno je i logično napraviti hidro elektranu. Po planu unutar malog objekta nizvodno od brane biće instalirane dvije turbine – generatori (sa pomoćnim komponentama), koji će proizvoditi električnu energiju. Ovo će omogućiti da imamo dodatnu energiju bez povećanja pritiska na okolinu.

U elektrani Otilovići postoje dvije turbine – generatora (jedna od 3.2 MVA i druga od 0.5 MVA) koji će generisati zajedno oko 11.000.000 kWh godišnje. S obzirom na to da prosječna porodica troši oko 2.500 kWh godišnje, elektrana Otilovići će moći da zadovolji energetske potrebe oko 4.400 porodica.

Treba uzeti u obzir i korist za životnu sredinu: svaki kWh proizveden iz obnovljivih izvora (kao što je hidro energija) omogućava da se izbjegne emisija CO<sub>2</sub>, kao i potrošnja nafte.

To znači da će elektrana Otilovići zamjeniti proizvodnju oko 7.300 tona CO<sub>2</sub> i potrošnju od oko 3 miliona litara nafte svake godine.

Osim toga, mala elektrana će raditi tokom cijele godine, zbog obaveze puštanja ekološko minimalnog protoka, koji omogućava život rijeci Čehotini.

Volim da se sjetim da je jedan od posljednjih projekata, koje sam realizovao u Italiji prije nego što sam došao ovdje, bila upravo hidroelektrana, po konceptu, veoma slična Otilovićima. Imali smo preliv iz jedne akumulacije A2A, koja nije bila energetski eksplorativana. Tu smo napravili elektranu, nizvodno od brane, koja koristi vodu koja bi bila u suprotnom izgubljena





Taj projekat je bio unutar jednog od ekološki najzaštićenijih područja u Italiji (Stelvio-Stilfserjoch - nacionalni park, koji se dijeli sa Švajcarskom) i dobili smo pohvale od vlasti, jer je to ekološki bio dobro realizovan projekt.

#### *Da li EPCG ima neke slične projekte u svojim planovima?*

Elektroprivredin Investicioni plan se i dalje razmatra do detalja, ali svakako nam je osnovni cilj da značajno povećamo proizvodnju energije, pogotovo iz obnovljivih izvora. Među projektima postoje dobre ideje i za male hidroelektrane, kao i za sanaciju postojećih.

#### *S obzirom na to da živate u Nikšiću i da intenzivno učite jezik, recite nam Vaše utiske o gradu pod Trebesom i o Crnoj Gori uopšte. Da li Vam jezik predstavlja barijeru u poslu?*

Od prvog trenutka kad sam sletio u Crnu Goru zavolio sam ovu zemlju. Zapravo, živim u Crnoj Gori od februara 2011.godine, ali zbog projekta Morača dolazio sam u Crnu Goru makar jednom mjesечно od 2009. godine. U posljedne dvije godine sam posjetio mnoga mesta i mogu da potvrdim da je Crna Gora stvarno najbolje čuvana tajna Evrope, sa svojom prirodom i umjetničkim ljepotama. Nikšić se nalazi na veoma dobroj poziciji u Crnoj Gori i mislim da je ovo veoma prijateljski i siguran grad.

Ja se trudim da naučim jezik, iako možda ne previše intenzivno, ali ga moram naučiti, jer treba da imam direktni kontakt sa kolegama i apsolutno je neophodno imati laku komunikaciju sa njima.

*U posljedne dvije godine sam posjetio mnoga mesta i mogu da potvrdim da je Crna Gora stvarno najbolje čuvana tajna Evrope, sa svojom prirodom i umjetničkim ljepotama. Nikšić se nalazi na veoma dobroj poziciji u Crnoj Gori i mislim da je ovo veoma prijateljski i siguran grad*

#### *Gdje provodite svoje slobodno vrijeme?*

Zaista nemam puno slobodnog vremena. Kada ne radim, uživam u vožnji bicikлом по okolini Nikšića (Nikšićko polje), upoznajem se sa karakteristikama teritorije, mislim o novim mogućim energetskim inicijativama ili o mogućnostima bolje energetske eksploatacije postojećih postrojenja.

#### *Kakvi su vaši odnosi sa kolegama i kako vidite razvoj Direkcije u kojoj ste čelnii čovjek?*

U Elektroprivredni sam naišao na veoma dobre, obučene i kooperativne ljudi.

Ono što bih ja volio da se uvede (čak i zato što je to obaveza koju sam dobio od našeg tehničkog partnera, A2A, gdje sam radio više od 20 godina), je usvajanje međunarodne tehnički najbolje prakse i metoda upravljanja projektima u skladu sa modernim zahtjevima kvaliteta, a sve u cilju realizacije novih inicijativa koje će povećati vrijednost naše kompanije.

M.Vuković

## Novi projekti ČISTA ENERGIJA IZ HE "OTILOVIĆI"

*Ono što daje posebnu važnost ovom projektu jeste činjenica da je ovo prvi projekat koji će biti realizovan u skladu sa mehanizmom čistog razvoja u oblasti energetike u Crnoj Gori. Crna Gora, kao potpisnica Kjoto protokola u Grupi ne aneks - B zemalja, nema obavezu u pogledu smanjenja emisije gasova staklene bašte, ali može da doprinese smanjenju emisija putem realizacije projekata kroz Mehanizam čistog razvoja Kjoto protokola.*

**P**rvi projekat mehanizma čistog razvoja u crnogorskoj energetici, buduća mala hidroelektrana "Otilovići", na istoimenom jezeru u blizini Pljevalja, predstavljena je 06.jula pljevaljskoj stručnoj i laičkoj javnosti.

Direktor Direkcije za poslovni i tehnički razvoj EPCG **Roberto Castellano** kazao je da je Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore, u skladu sa planom investicija, 2010. godine odlučio da se gradi mala hidroelektrana na akumulaciji Otilovići.

-Ovo je tek prvi od niza planiranih projekata čiji je cilj ne samo povećanje proizvodnje električne energije, nego i bezbjednosti i zaštite životne sredine. Javnosti je poznato da je EPCG poslednjih godina, velika sredstva ulagala u rekonstrukciju svojih postrojenja, a mala HE "Otilovići"

predstavljaće prvi novi proizvodni objekat nakon 1982. godine", istakao je Castellano.

Imajući u vidu da je Crna Gora do sada iskoristila relativno mali procenat svog bogatog hidroenergetskog potencijala i da za pokrivanje elektroenergetskog potreba mora da uvozi električnu energiju, izgradnja svakog proizvodnog objekta od velikog je značaja, pogotovo ako novi objekti kao resurs koriste višak protočnih voda i tako ne utiču na promjenu režima voda.

Projekat gradnje HE "Otilovići" je model koji će biti ugrađen u planove budućih investicija Elektroprivrede Crne Gore, kako sa aspekta poštovanja ekoloških standarda, tako i sa aspekta maksimalnog korišćenja već postojećih elektroenergetskih objekata. Naime, mala HE Otilovići trebalo bi da koristi upravo višak protočnih voda iz postojeće akumulacije Otilovići.

Tehničke karakteristike i proizvodne kapacitete buduće HE "Otilovići" predstavio je rukovodilac Sektora za razvoj i inžinjeringu **Srdjan Vujadinović**.

Vujadinoviće, na početku svog izlaganja, prisutne podsjetio da je lučna brana Otilovići visoka 59m sa pripadajućom akumulacijom ukupne zapremine 18x106m<sup>3</sup> na riječi Ćehotini izgrađena još 1982.godine i da joj je osnovna namjena bila da vodom snabdijeva TE Pljevlja. Međutim, s obzirom da doticaji i zapremina akumulacije, u dužem periodu godine, znatno premašuju potrebe za vodom primarnog korisnika, pokazalo se da postoji mogućnost korišćenja vode iz akumulacije u hidroenergetske svrhe, što će se ostvariti izgradnjom i priključenjem male hidroelektrane uz postojeću branu, kazao je Vujadinović. On je istakao da bi planirana proizvodnja energije u budućoj



*Potrebno vrijeme za izgradnju objekta nakon dobijanja gradjevinske dozvole je 2 godine. Aktivnosti na projektu započete su krajem 2010., a početak izgradnje planiran je za jun 2012., tako da je početak rada elektrane predviđen za jun 2014. godine*

maloj hidroelektrani iznosila, za srednji raspoloživi proticaj vode, 11,52 GWh.

Potrebno vrijeme za izgradnju objekta nakon dobijanja dozvole za gradjenje je dvije godine. Aktivnosti na projektu započete su krajem 2010., a početak izgradnje planiran je za jun 2012., tako da je početak rada elektrane predviđen za jun 2014. godine"- naveo je Srdjan Vujadinović.

Rukovodilac za projekte mehanizma čistog razvoja u Elektroprivredi Crne Gore **Ratko Bataković**, naglasio je da je projekat HE "Otilovići" posebno važan zbog činjenice da je to prvi projekat koji će biti realizovan u skladu sa mehanizmom čistog razvoja u oblasti energetike u Crnoj Gori. Crna Gora, kao potpisnica Kjoto protokola u Grupi ne aneks - B zemalja, objasnio je Bataković, nema obavezu u pogledu smanjenja emisije gasova staklene bašte, ali može da doprinese smanjenju emisija putem realizacije projekata kroz mehanizam čistog razvoja Kjoto protokola. Upravo, Crna Gora pripada grupi zemalja koja se može kvalifikovati za ulogu domaćina projekata mehanizma čistog razvoja. Ovi projekti donose tzv. sertifikovane jedinice redukcije emisija (Certified Emission Reduction – CER)" zaključio je Bataković.

Mehanizme čistog razvoja, inače, pogodno je primjenjivati u sektoru energetike, zatim industrijskim procesima, upravljanju otpadom, šumarstvu i poljoprivredi. Svi projekti se dijele na male i velike, pri čemu mali projekti podrazumijevaju, između ostalog, i elektrane na obnovljivu energiju snage do 15 MW u koje se ubraja i buduća mala hidroelektrana "Otilovići".

**R.E.**



## PRATIĆE SE KVALITET VODE

**N**a konstataciju potpredsjednika opštine Pljevlja Avda Ajanovića, da bi za taj grad bilo jako značajno, da se prilikom gradnje HE "Otilovići" postave i uređaji za analizu kvaliteta vode, imajući u vidu da se iz akumulacije Otilovići zahvata i najveća količina pitke vode za gradski vodovod, rukovodilac Sektora za razvoj i inženjeringu Srdjan Vujadinović pojasnio je da tek predstoji izrada ekološke studije, koja mora da predvidi i jasne mјere monitoringa.

-Već pratimo kvalitet voda, kako uzvodno, tako i nizvodno od našeg objekta. Mislim da će mјere monitoringa biti uključene prilikom i nakon izgradnje same elektrane. Vjerovatno ćemo biti u obavezi da vršimo monitoring kvaliteta voda koje protiču ispod našeg gradilišta i za vrijeme dvogodišnje izgradnje i kada elektrana počne sa radom i to će biti propisano ekološkim elaboratima u kojima će do kraja biti ispoštovani strogi evropski standardi u toj oblasti, kazao je Vujadinović.

## MEHANIZAM ČISTOG RAZVOJA

**C**rna Gora je Kjoto protokol ratificovala 27. marta 2007. godine, čime je, kao država-domaćin, omogućila učestvovanje u Mehanizmu čistog razvoja, kojim se podstiče održivi razvoj, energetska efikasnost, korišćenje obnovljivih izvora energije, privlačenje stranih investicija, transfer tehnologija. Da bi ispunila uslov za učešće u projektima Mehanizma čistog razvoja, Crna Gora je uspostavila institucionalni i zakonski okvir za procjenu i odobravanje ovih projekata formiranjem Ovlašćenog nacionalnog tijela Crne Gore-DNA. Jedan od ciljeva realizacije ovog projekta jeste i pozicioniranje Crne Gore, prvi put na mapi zemalja u kojima su realizovani mali projekti Mehanizma čistog razvoja.

## PIONIRSKI POSAO

**U**ime Opštine Pljevlja i Akademskog centra Pljevlja predstavnike EPCG, kompanije A2A i ostale goste iz Italije pozdravio je Dr Filip Vuković, predsjednik Opštine.

-Elektroprivreda je u Pljevljima prisutna već tridesetak godina, koliko je i stara ideja da se na izgrađenoj brani Otilovići napravi mala elektrana. To što je prošlo 30 godina i nijetolikovo važno koliko je važnoga je HE „Otilovići“ praktično prvi objekat u Crnoj Gori poslije duže vremena u sferi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Rijeka Čehotina na kojoj će biti izgrađen taj objekat i njene pritoke imaju mnogo veći potencijal za proizvodnju električne energije i mislim da ovo može da se tretira kao pionirski posao. Kao građanin Pljevalja kako se radujem početku tog projekta i želim vam ugodan boravak u Pljevljima i uspešan rad, rekao je Vuković.

# DEVETA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIJONARA

## FINANSIJSKA RECESIJA PROŠLOST

**Nezavisni revizor Price water house coopers pozitivno ocjenio finansijski izvještaj za 2010. godinu, a uz taj**

**Skupština jednoglasno usvojila i Izvještaj o poslovanju. Price water house cooper revizor i u narednom jednogodišnjem periodu. Odbor direktora u nepromijenjenom sa stavu. Srdjan Kovačević i dalje predsjednik.**

**A**kcionari su konstituirali je Elektroprivredu u 2010. godini radili su većima složenim poslovima, ali daleko obziđano to, ostvarena neto dobit u toku 165 miliona eura. Izraženo je čvrsto uvjerenje da je Kompanija konačno izšla iz finansijske recesije te da konsolidovana ulazi u fazu materijalnog jačanja i dinamičnijeg razvoja. U prilog tome govori i pozitivna ocjena finansijskog izvještaja nezavisnog revizora **Price water house Coopers-a**, kome je, na prijedlog **kompanije A2A**, kao kvalifikovanog akcionara Skupština ukazala povjerenje i u narednom jednogodišnjem periodu.

Prošla 2010. godina za Elektroprivredu Crne Gore bila je godina rekordnih proizvodnih rezultata ne samo ukupno nego i u svim proizvodnim objektima pojedinačno. Tako je se projekcijenih 4.021 GWh električne energije plan pre-

**Elektroprivreda je uspjela da kroz potpunu materijalnu i socijalnu sigurnost zaposlenih, obезbjedi veću motivaciju na radnom mjestu. Zarade i ostalo primanja obrađunavani su isplaćivani, uglavnom, u utvrđenim rokovima, a u najvećem dijelu ispoštavane su i ostale odredbe kolektivnog ugovora.**

mašen 28 odsto i, bezmalo u potpunosti zadovljene potrebe potrošnje, što je svojevišan humor, s obzirom na godinama konačno izlazak na tržište električne energije u Crnoj Gori.

**Izraženo je čvrsto uvjerenje da je Kompanija konačno izšla iz finansijske recesije te da konsolidovana ulazi u fazu materijalnog jačanja i dinamičnijeg razvoja.**

Predsjedavajući Skupštine Ranko Vojinović podsjetio je da je rekordan proizvodnja rezultat izuzetno povoljnih hidroloških prilika u prvom i četvrtom kvartalu, ali i puno pogonske snage, maksimalnog ganganžavanja zaposlenih i ispoljene potrebe u razmjeni i plasmanu visoka energije. Naočito, učinjući rezultati ostvareni su i na distributivnom području, svedeni su spod 20 odsto i pokazuju izravnu tendenciju sticanja, što potocjeni Vojinović, veoma ohrabrujuće je da se mogu i moraju dostići čini parametri u tom dijelu. Pri toči, ostvareni procenat naplate u prosjeku je iznosio 93 odsto.

U skladu s tradicione politike poljoprivrede je stalna i struktura proizvodnje i zanimanja. Broj stalno zaposlenih radnika, krajem 2010. godine, sveden je na 621, da bi, s obzirom da je trend smanjenja nastavljen i u prvom dijelu ove godine, broj zaposlenih na neodređeno smanjen za još oko 10%. U to vrijeme, Elektroprivreda je uspjela da, kroz potpunu materijalnu i socijalnu sigurnost zaposlenih, obezbijedi još veću motivaciju na radnom mjestu. Zarade i ostalo lična primanja obrađunavani su i isplaćivani, uglavnom, u utvrđenim rokovima, a u najvećem dijelu, ispoštavane su i ostale odredbe kolektivnog ugovora.

Tokom 2010. godine u tekuće i investiciono održavanje te modernizaciju proizvodnih objekata i distributivne mreže, uloženo je 24 miliona eura, što je, i po ocjeni akcionara, najviši garant funkcionalnosti električnog energetskog sistema. U tom kontekstu se radiće i na pripremi predstojećeg razvojnog ciklusa zasnovanog na valorizaciji nespornog pogonog, ali još nedovoljno isčerenog dinognorskog energetskog potencijala.

Skupština akcionara produžila je mandat do nadolješnjih četiri godine Odbora direktora na još godinu. Tačno, svečinski članovi Kapitala i Odbora i dalje zastupaju: **Srdjan Kovačević, Miodrag Čanović, Boris Bušković i Nikola Martinović**, dok su predstavnici kompanije A2A u Odboru ponovo: **Giuliano Zuccoli, dr Renato Ravanelli i mr Mauro Miglio**.

Nakon Skupštine, konstituisan je Odbor direktora, za čijeg je predsjednika ponovo izabran **Srdjan Kovačević**.  
**C. Vučićević i B. Mitrović**





*Massimo Sala, glavni finansijski direktor EPCG.*

## VEĆA PROIZVODNJA I IZVOZ

**G**lavni finansijski direktor EPCG Massimo Sala, predstavljajući akcionarima rezultate poslovanja iz prošle godine naveo je da je prihod od elektroenergetskog proizvodnje u 2010. godini bio je 30 odsto veći nego 2009., dok je TE „Elektrika“ proizvela dvostruko više energije što je omogućilo smanjenje ukupnog uvoza za 20 miliona € i osporavio izvoz u obližnje zemlje.

Sala je istakao da su efekti povećane proizvodnje uticali na ukupnu cijenu 45 miliona €, što je bila posljedica odluke Regulatorne agencije za energetiku iz decembra 2009. godine po kojoj su cijene električne energije snizene 20 odsto. Okolnost da nije uspjelo da povećajmo obim proizvedene prodate energije ispoljava u prilogu ublaženje posljedice smanjenja tarifa za električnu energiju, objasnio je glavni finansijski direktor EPCG.

U 2010. ostvarili smo prihod od 301 milion € koji je manji nego 2009. godine, ali, na sreću, uvozne energije bile su manje. Operativni neto profit je bio 7,4 miliona €, a prethodne godine, 4,750 miliona €. Profit prije poreza iznosio je blizu 15,8 miliona eura, a poslije obračunatih taksi i poreza oko 16,5 miliona, dok je, protekla 2009. godina završena sa 4,4 miliona € neto dobiti.

Razlike u standardima još su jedan momenat koji je karakterisao prethodogodišnji bilans, istakao je Massimo Sala i naglašio da je menadžment koristio međunarodno prihvaćene knjige i standarde na kojima se pozivali u izradi bilansa.



## Krsto Stevanović, manjinski akcionar: CIJENA ZNATNO ISPOD TRŽIŠNE

**A**nsured je da je Regulatorna agencija za energetiku, svojom predsjednom odlukom, održala cijenu od 30 € za MWh energije proizvedene u domaćim vremena, a 60 € za uvezeni MWh, istakao je, između ostalog, u svome obraćanju Skupštini manjinskih akcionara Krsto Stevanović, predsjednik te EPCG. Stevanović je predsjetio da u 2010. ostvarene cijene za električne potrošače od 40,95 €/MWh, a za distributivne od 77,23 €, što je, kako je kazalo, niže nego prethodnih godina.

Smatram da je besmisleno, sa jedne strane stimulirati proizvodnju električne energije, a sa druge, prodavati je ispod cijene za tlučnjak Stevanović. Stevanović je neprimjerenom nazvao kampanju cijena mrežne kompanije A2A u Crnoj Gori usmjerenu protiv strateškog partnera EPCG kompanije A2A uz obrazloženje da je italijanska kompanija uvela veliki novac u Elektroprivrednu i da je normalno to što očekuje profit.

## OSTVARENI CILJEVI POSLOVNE POLITIKE

2010-godina bila je druga godina uspješnog menadžerskog upravljanja od strane kompanije A2A, kao kvalifikovanog akcionara i strateškog partnera. Bila je to godina u kojoj je punim angažovanjem upravljačkih i menadžerskih struktura i svih zaposlenih ostvaren Konsolidovani biznis plan i osnovna načela poslovne politike. Realizovan je Elektroenergetski bilans i obezbijedjeno uredno snabdijevanje svih potrošača električnom energijom. U konačnom, u najvećoj mogućoj mjeri ostvareni su tekući i strateški poslovni ciljevi.

## Druga redovna Skupština Sindikalne organizacije zaposlenih EPCG

# Dosljedna primjena kolektivnog ugovora



**D**ruga redovna Skupština Sindikalne organizacije zaposlenih EPCG, održana početkom jula, usvojila je, između ostalog, godišnji Izvještaj o radu Izvršnog odbora, kao i Izvještaj o finansijskom poslovanju.

Skupština je donijela i zaključke kojima se od sindikalnih organa zahtijeva da do 1. 10. ove godine pokrenu postupak za izmjenu i dopunu Pojedinačnog kolektivnog ugovora.

Sindikalni organi će biti u obavezi da od poslodavca traže dosljednu primjenu člana 33. Pojedinačnog kolektivnog ugovora koji se odnosi na kvartalno pregovaranje o obračunskoj vrijednosti koefficijenata.

Takođe se zahtijeva i aktiviranje rada Odbora za primjenu i praćenje Kolektivnog ugovora, a organi Sindikata, će, preko sindikalnih povjerenika, upoznati zaposlene o realizaciji ovih zaključaka.

Prezentujući Izvještaj o radu, Zoran Ostojić, predsjednik SOZ-a, istakao je zadovoljstvo činjenicom da su glavne odredbe Kolektivnog ugovora, uglavnom, poštovane, te da su redovno isplaćivane zarade, naknade zarada, zimnica, jubilarne nagrade i ostala primanja.

- U tom dijelu smo zadovoljni, ali smo nezadovoljni iznosom najniže cijene rada, odnosno obračunske vrijednosti koefficijenta. Pregovarački tim Sindikalne organizacije je, u nekoliko iscrpljujućih pregovora, pokušao argumentima da ubijedi predstavnike poslodavca da su se stekli uslovi za povećanje najniže cijene rada – obračunske vrijednosti koefficijenta. Istimali smo dobro poslovanje Kompanije i ostvarenu dobit, obaveze iz Kupoprodajnog ugovora između Vlade Crne Gore i italijanske kompanije A2A – da svaki prebačaj plana ide u korist zarada zaposlenih, porast troškova života, egzistencijalne i socijalne potrebe zaposlenih i njihovih porodica i ostali elementi na osnovu kojih se ugovara povećanje cijene rada. Predstavnik menadžmenta je istakao da je Kompanija još opterećena velikim gubicima na mreži, izmjenama Pravilnika o tarifama, nedovoljno odobrenim prihodom od strane Regulatorne agencije za energetiku i visokim prosjekom zarada zaposlenih, koje su među prvima u okruženju - rekao je Zoran Ostojić.

- Za naredni period moramo dobro razmislići šta nam je raditi na planu uvećanja cijene rada i poboljšanja





položaja zaposlenih, ali sa velikim oprezom i uz potpunu podršku sindikalne baze, jer zaposleni nijesu spremni za radikalnije metode pritiska na poslodavca ili kašnjenje zarada u slučaju osporavanja obračunske vrijednosti koefficijenta od strane pregovaračkog tima Sindikalne organizacije - naglasio je predsjednik Sindikalne organizacije. Osvrnuvši se na problem racionalizacije radne snage Ostojić je naglasio da je od poslodavca zahtijevano da riješi status zaposlenih na određeno vrijeme i prevede ih u stalni radni odnos i na taj način popuni upražnjena radna mjesta.

- Jednim dijelom je udovoljeno našem zahtjevu, ne u potpunosti, ali ćemo, ubuduće, nastojati da se borimo za trajno rješenje radnog statusa, posebno onih zaposlenih koji već godinama rade na određeno vrijeme u EPCG - istakao je Ostojić.

Analizirajući finansijske iskaze, Dragoljub Nikčević, predsjednik Nadzornog odbora, saopštio je da je, od ukupnog prihoda, koji je iznosio 253 hiljade 372 €, na godišnjem nivou potrošeno, oko, 116 hiljada €, što govori o racionalnom ponašanju i praksi da se ne troši bez plana i odluka nadležnih sindikalnih organa.

O.V.

## KOREKTNA ATMOSFERA

**O**svrćući se na ekspoze predsjednika Sindikalne organizacije, na Skupštini su se čula i suprotstavljena mišljenja. Delegati, Radomir Radonjić, Saša Skrobanović i Božidar Bakić, založili su se za eksplicitniji pristup sindikalnim pravima. Naglasak su stavili na visinu otpremnina, dobrovoljnu prodaju radnih mјesta i problem zaposlenih na određeno vrijeme. U izjavi za „Elektroprivredu“, Zoran Ostojić, predsjednik SOZ – a, naglasio je da je Skupština održana u korektnoj atmosferi i konstruktivnom radu. Bilo je i drugačijih stavova, ali su protekli u duhu tolerancije, što je, po njegovom mišljenju, dalo kvalitet skupštinskom zasjedanju. O izrečenim primjedbama, Ostojić kaže:

- Moj stav je jasan od prvoga dana od kako sam na ovoj funkciji. Sva pitanja definisana su Kupoprodajnim ugovorom koji su zaključili Vlada Crne Gore i italijanski partner A2A. Zaslugom ovog Sindikata povećani su iznosi otpremnina: donja granica pomjerena je, sa 6 – 7, na 15 000 €, dok je gornja, sa, početnih 20, došla do 24 000 €. Država je svom strateškom partneru, italijanskoj kompaniji A2A, povjerila kompletno upravljanje Elektroprivredom, pa mislim da je ona, a ne poslovodstvo, adresa za potencijalne prigovore. Lično mislim da nema mјesta radikalnim mjerama, već se moramo usredsrediti na kreiranje socijalnog programa u slučaju tehnološkog viška, što je i jedan od zaključaka Skupštine SOZ - a.

## TEMA BROJA: PROJEKAT TURIŠTICKE VALORIZACIJE HE PIVA

# ENERGETSKI I TURISTIČKI BISER

*Pored ogromne uloge i nesporog značaja za crnogorski elektroenergetski sistem, smještena u nesvakidašnjem prirodnom ambijentu, HE PIVA predstavlja atraktivan i nezaobilazan segment turističke ponude opštine Plužine u kojoj su se, posljednjih godina, ozbiljno posvetili razvoju turističkog proizvoda. Izgradnjom objekata ugostiteljsko-turističke namjene obogatio bi se boravak posjetilaca, stručnih, naučnih i obrazovnih eksursija i svih onih koji od izgradnje hidroelektrane pokazuju veliki interes za impresivni objekat u surovoj ljepotom kanjona Pive. Na međunarodnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko uređenje kompleksa brana, koji je 2009. raspisalo Ministarstvo za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prvu nagradu u konkurenciji deset radova iz Italije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore pripala arhitektonskom studiju „Ivanis Kebashi Arhitekti“ iz Hrvatske.*

**K**ada su početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka radnici i gradjevinska operativa iz svih te publike tadašnje SFR Jugoslavije krenuli da „spajaju“ iz jednog u drugi kraj kanjona rijeke Pive imali su samo jedan cilj – da elektroenergetskom sistemu tadašnje Jugoslavije podare godišnje još blizu milijardu kilovat sati načinjenije vršne energije. Koju godinu kasnije, kada su u tome uspijeli, shvatili su da su stvorili grandiozni objekat koji je kutku neponovljive prirode plijeni atraktivnošću pred okom zadivljenog posmatrača. Od tada pa sve do danas brojni strani koji su ostajali bez daha pred jednom od najvećih ljučnih brana u Evropi koja akumulira mlijecima pitke vode na Balkanu. Takoporedogomnog uloga i nesporog energetskog značaja sve više dolazi do poziva na potrebu turističke valorizacije atraktivnih sadržaja ovog i crnogorskog elektroenergetskog giganta.

## BALANS IZMEĐU ČOVJEKA I PRIRODE

U cilju definisanja osnova za valorizaciju brane na Plužinu kao turističkog potencijala sjevera Crne Gore i Plužina, Ministarstvo za uređenje prostora i zaštitu životne sredine je, kao što je poznato, još sredinom 2009. godine raspisalo konkurs za urbanističko-arhitektonsko uređenje tog kompleksa na koji je pristiglo deset radova iz Italije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Intencija je bila da se dobije kvalitetno, atraktivno i funkcionalno rješenje koje će na najbolji način stvoriti privlačan ambijent za turiste.

Jedan od motiva za raspisivanje konkursa bio je, kako navode u Ministarstvu, stvaranje uslova za turističku valorizaciju Pivskog jezera, odnosno osmišljavanje atraktivne lokacije same brane koja zbog svoje impresivne arhitekture može postati svojevrsna turistička atrakcija. Pri tome, težilo se očuvanju integriteta i karakteristične linije brane

bez padačivanja ambijenta, dodavanjem strukture iznad linije voda, na čemu se i zašniva osnovni princip projekta. Iz Ministarstva potvrđuju kako je svaka konkursa bila da se učini analiza i čuje mišljenje stručnjaka o tome šta je moguće uvesti u tom prostoru i koji je najprijereniji nivo intervencije. Jedan od kriterijuma bio je uklapljenost u postojeći i prepoznatljivi ambijent, odnosno minimalna intervencija tako da taj ambijent neće narušiti. Primjeri rezultata pokazuju da slične monumentalne građevine, koje su postale dio pejzaža, mogu biti i dio turističke ponude. Izgradnjom objekata ugostiteljsko-turističke namjene obogatio bi se boravak posjetilaca, stručnih, naučnih i obrazovnih eksursija. Ovakvi objekti imaju i svoje info centra, koji buduće odgovarajuće prostore za prezentacije i seminarne prostor za stalnu muzejsku postavku posvećenu sagradbi, kapimultifunkcionalni prostor za povremene događaje.

Radnici se pokušaju da sebitno upotprijeđi i oživi ovaj prostor koji ima izuzetan potencijal, prije svega zbog serzacije i nesvakidašnje ponude (hotel na brani sa fantastičnim pogledom) i tako uspostavi novi repertoar načina. Inspirativni ambijent i izazovi potiskeju je raznolik originalne i smjene preddeloge preko novih intervencija, a posebnu vrijednost predstavljaju promišljana ulaganja novih konstrukcija u turističkoj valorizacijskoj regiji, kao i mogućim uticajima na njenu društveno-ekonomski status.

Prva nagrada, početni stručni žirija, pripala je hrvatskom studiju „Ivanis Kebashi Arhitekti“.

U obrazloženju žirija navodi se da je posebnost rješenja koje je ponudio ovaj studio jasan i temeljen autorski stav i definisana mjeru intervencije. Osnovna teoretska postavka zasnovana je na prirodnom i tehničkom karakteru mesta, te intenzitetu njegove logike i percepциje. Autor je, kako stoji u obrazloženju, odolio izazovu intervencije na svim predviđenim zonama i koncentrisao se na zonu „glave“ brane na lijevoj obali. Kod postavljanja

šestouglavog objekta. Pravilan odabir mjeseta obnovi je čljenicom da se radi o osunitnoj strukturi kompleksa, što je predviđa klimatskog komfora za boravak u ambijentu sa ekstremnim temperaturama i uslovima.

### Primjeri iz svijeta pokazuju da slike monumentalne građevine, koje su postale dio pejzaža, mogu biti dio turističke ponude. Izgradnjom objekata ugostiteljsko-turističke namjene obogatio bi se boravak posjetilaca, stručnih, naučnih i obrazovnih ekskurzija

Projekt hrvatskih arhitekata tretira jugoistočnu zasjenčenu stranu kompleksa kao prostor u kome nema potreba da dešatnim intervencijama novim sadržajima i kojii treba koristiti za aktivni boravak u prirodi (lovi, postavljanje ptica, planiranjeni...).

Jugoistočna kontaktna zona na brani saterenom predviđena je kao pravilno dimenzionirano slobodljivo okružište za vozila, koje omogućava površinski tok i cirkulaciju vozila. Arhitektonska intervencija je planirana na osunčanoj i dnevnoj strani za eventualni boravak, a poseban kvalitet predloga je pogled u razrađenoj faznosti u ostvarivanju strukture i funkcije.

Podržavanjem postojećih elemenata botenskih blokova na spustu postavljen je kontinuitet i nastavljen ritam na betonskom platnu brane.

Suduci objekat je diskretno umetnut u već formirani ambijent, neprimjetno se integriše u postojeće strukture. Funkcionalno ih nadograđuje i estetski obogaćuje, ne samo savršujući kvalitet konstruktivne ljepote brane i divljini, nego i taknuće prirode koju je okružuje. Novi objekti treba da u tom smislu ne postave novi poretkak svojim pristupom, formirajući takansku među čovjekom i prirode, fokusirajući

na održivu energiju vode koja je tema cijelog poduhvata izgradnje brane, a time i pratećih sadržaja koji se planiraju. Za takvu ulogu bitno je da volumen objekta bude smiren i relativno jednostavan i na takav način preuzeće svoju ulogu u ovom okruženju koje odavno ima svoj identitet.

### JEDINSTVENI TURISTIČKI POTENCIJAL

Hipotetna brana u skromnom izdanju između surovih planina, dijelom i ušljaku, u potpunosti sa veličinom prirode koja ga okružuje, je po pravilu prirodno i tehnološkog fenomena koji su ovdje u rijetko vidjenom jedinstvu bili su, po riječima Kruncula i Ivančića, jednog od autora prvonagradjenog projekta turističke valorizacije HE Piva inspiracija i posuđe za njihov prijedlog kojim su željeli da naglase navedene jedinstvene prirodno-tehnološke vrijednosti: pogled sa brane prema jezeru i niz kanjon, senzaciju vodo-pada kada je akumulacija puna i senzaciju samog akumulacionog jezera, shvaćenog kao velika platforma koja se diže i polazi prema prirodnom ciklusu, a pri tome u vodenom pogledu reflektuje veličinu prirode koja ga okružuje.

**NAMJENI: Kad se projekat završi, brana HE Piva postala bi dio formalnih turističkih itinerara, iako je, neformalno, ona već i danas nezamjenljiv dio. Dokaz za ovo tvrdnju mogu se tako primati jednostavnim pretraživanjem interneta ili brojanjem fotografija na Google Earthu.**

Ivančić je u svojim radovima su u svom rješenju vodili računa o povezivanju ovog sa drugim vidovima turizma Crnoj Gori, a misliju su i na potencijalni uticaj valorizacije brane na turističku se vrhnu lokalnu industriju i ekonomiju.

Nas projekt smješten je na osunčanoj strani brane i predstavlja niz od pet povezanih djelova: kuluispredbranes pogledom na kanjon, kulu u zidu brane, pogledom na jezero u kojemu je mali planinski dom (hotel već postoji u Pluzinama), platо na mjestu gde brana dodiruje planinu s parkiralištem, na platоu i prijernim propustom ispod nje, most koji je takođe bio u povezujem je kule u kojima je slobodni muzej i konačno kada se za to stvara rekreacijski i ekonomski vježbi platforma koja pluta u jezeru, zapravo klijip po velikoj gredici koja spašava jezero obale, slijedeći promjenjivi vodostaj. Kod najvećeg vodostaja platforma je privezana uz osunčanu obalu, kod najnižeg, ona pustaje uz drugu obalu jezera. Unutar platforme smješten je restoran, a nad njim pristupači za male čamce kojima će turisti odlaziti u razgledanje akumulacionog jezera. Postupnom realizacijom projekta (svaki mjerodio može



Radnici Elektrosumadije po dolasku u HE Piva



se izvediti kao posebna faza) postupno bi se povećavati turistički potencijal ovog jedinstvenog mjesto. I sam proces gradnje mogao bi biti turistička atrakcija. Zamislili smo da podstiče lokalnu građevinsku industriju i da u njemu sudjeluje lokalna radna snaga. Predviđeni materijali su jednostavni - beton i čelik, a radove bi bez problema moglo da izvede neko lokalno građevinsko poduzeće. Kad se prekazat završi, brana HE Piva postala bi dio formacije na putničkim itinerarima, iako je, neformalno, ona već danas nezamoran vodio. Dokazivala ovu tvrdnju mogu se lako pronaći jednostavni pretraživanjem interneta ili brojanje fotografija na Google Earth - tako je i u svakoj arhitekti.

Na što je treba pogledati je napomena da ujedno s maksimalnim minimalnim vodom ponijemaju i ne dostignu već svoj vrstan "temeljni fenomen" prema potrebi, po kojoj je gotovo prepoznatljivo: kanjon Pive u kome je čovjek tehnološki intervensisan i stvorio novu vlastitu topografiju od kanjona Tatre (pr. koji je očuvan u prirodnom obliku).

- Temeljni fenomeni nekog nacionalnog parka obično su prirodne ljepote: slap, klisura, posebna zajednice biljaka i tome slično. Temeljni fenomeni područja HE Piva su armiranobetonska brana, njen akumulaciono jezero koje mijenja razinu pa zato na njegovim obalama nema biljaka i opet slap, ali sasvim drugačiji od slapa u nekom nacionalnom parku.

**Isam proces gradnje mogao bi biti turistička atrakcija. Zamislili smo ga tako da podstiče lokalnu građevinsku industriju i da u njemu sudjeluje lokalna radna snaga.**

brana Hoover (Hoover Dam) u Kaliforniji je velika turistička atrakcija, koju posjećuju Amerikanci, ponosni na izuzetno djelo svoje nacije, a isto tako i mnogo brojni zadržani turski. Prema kojem branu i jezero okružuje ni po čemu nije posebno atraktivna, što se u slučaju brane HE Piva nikako ne bi moglo reći. U Egiptu ljudi također posjećuju brane, i to i sami, iako njihova prirodna okolina nije ni malo ugodnija za boravak čovjeka. Potencijalnim posjetiteljima samo treba ispričati briču i predstaviti im u danom prostoru lepoten koji nude posjetiti na odgovarajući, zanimljiv i zabavan način. I prav to smo pokušali ostvariti našim projektom, a u raspolaganju je Ivanišin.

Govoreći o tome šta su nastojali da postignu, Ivanišin je iskoristio slijedeće:

Radnici Elektrosumadije u posjeti HE Piva



Mnogi turisti koji letuju ne obarači požele da proveću dva, tri dana i u unutrašnjosti gde je ugorljiva klima. Dio onih koji će splavom klanjati Tare poželjeće takođe da vide nešto sasvim drugčije, a tu je u neposrednoj blizini. Broj turista koji bi takvim bočićkim slijedom došli vidjeti branu HE Piva vjerojatno ne bi bio dovoljan da pravda biju turističku valorizaciju. Radeći na natječajnom projektu došli su modozaključak daturistički valORIZIRATI branu, zapravo, znači ispričati priču o onoj i prirodi koja je okružena jedan arhitektonski način, a pri tom iskoristiti priču koje već postoje: o gradnji brane, o društvu koje je tu branu sagradilo, o gradnji manastira na izvoru Pive i njegovom premeštanju, zajedno s freskama, stotinu metara iznad, kao i priču o legendi da je za

dovještak manastira bilo potrebno u njegovi temelje ugraditi jedan grob koji kod prenjeđenja nije pronađen, i tako dalje. Tu su, naravno, i nebrojene priče iz prirode, od geoloških fenomena do biljaka i životinja. Zato smo u načelu projekta predviđali istaknuto mjesto za smještenje muzeja prirodne tehnologije povijesti. On bi bio smješten u mostu koji ide preko kulu ispred i kulu iznad brane i izlagao bi artefakte koji bi dočarali historiju, navede i neke druge priče, na hajduš nepoznate. Našim projektom bili smo, dakle, naglasiti fenomene koji su već tamo na način da ti fenomeni i dalje ostani u prvom planu i u harmoniji s planom i sa graditeljskim djelom i tehničkim razvojem.

Upravo zbog tog građevinskog djela i njegovog prirodnog okruženja, za

njih je, kako je kaže Ivanišin, ovaj projekt bio zaista veliki izazov, a najveći izazov bio bi sprovesti ga u djelo na mjestu gdje je zamolio.

- Izazov je bio u postavljenom problemu – kako arhitektonskom intervencijom turistički valorizirati jednu imponirajuću branu i fenomene koji je dio Žitnjeg rečnog pojasa, tema na koju se s našim tradicionalnim interesom za odnos arhitekture i prirode i stručni žiri prepoznao je upravljene kvalitete kojima smo stremili i prvom nagradom ukazao nam zaissta veliku čast. Pobijediti na javnom i međunarodnom arhitektonском natječaju u prilično oštroj konkurenčiji nije mala stvar – zaključio je Krunoslav Ivanišin.

B.Mitrović-O.Vulanović

## NEZAOBILAZNO I ATRAKTIVNO



Perspektiva u turizmu: Nedeljko Jovović

Na turističkoj mapi pivskog kraja, HE "Piva" je značajna građevinska atrakcija koja zauzima, svakako, posebno mjesto. I akumulaciono jezero posjeduje veliki turistički potencijal, doduše za sada malo iskorisćen, uglavnom, zbog neadekvatne infrastrukture. Jezero je privlačno za ribolovni turizam, pod uslovom daseredovnoprabiljava, jer trenutno biološka reprodukcija ne osigurava dovoljan riblji fond. Na određenim lokacijama, u zoni Plužina, Mratinja, Pivskog oka, jezero je interesantno i za kupanje. Tu su i svih preduslovi za bavljenje sportovima na vodi, kao što je kajak na mirnim vodama, veslanje, jedrilicičarstvo, smatra direktor TO Plužine Nedeljko Jovović.

Jovović navodi da se uloga HE „Piva“ u turističkoj ponudi tog, po mnogo čemu jedini-

stvenog kraja, ipak, može posmatrati u svjetlu pozitivnih, ali i negativnih efekata na turizam kao strateško razvojno opredjeljenje pivskog kraja. U tom smislu, pored ostalog skreće pažnju na to da je za organizovanje plovnih tura i omiljenih krstarenja ograničavajući faktor oscilacija nivoa jezera, koja je najizrazitija tokom ljetnjih mjeseci.

- Mislim da bi EPCG trebalo da, zajedno sa nadležnim državnim strukturama, napravi dogovor sa EPS-om po kome bi se jezero što manje praznilo za vrijeme ljetne turističke sezone. Ovome u prilog ide i tridesetpetogodišnje iskustvo koje potvrđuje da u ljetnjem periodu nema velikih dotoka ni bojazni da prorade preliv na brani, navodi Jovović.

Što se turističkih mogućnosti Plužina tiče, Jovović ističe da su one velike i da se ne mogu dovesti u pitanje. Skreće pažnju na neobično lijepo gorostasne planine, čiste rijeke, brojna prirodna jezera i kanjone među najljepšim u Evropi, čistu i zdravu sredinu.

To je bogatstvo sa kojim se dičimo, a tu je i takodje bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, zaključuje Jovović.



## **NAJVAŽNIJA JE BEZBJEDNOST**

Najviše posjetilaca HE „Piva“ ima u ljetnoj turističkoj sezoni, objašnjava nam Dragan Mitrović, inženjer zaštite na radu, a sve posjete elektrani moraju biti ujedno i organizovane. -Dozvole za obilazak objekta potpisuju za to odgovorna lica, a prilikom obilaska elektrane i kretanja kroz pogon vodi se računa da se primijene sve mјere zaštite - kaže Mitrović.

Lazar Gašović, čuvar elektrane, u vrijeme turističkih posjeta obavezan je na povećanu budnost kakosene bidesilone štene predviđeno.

-Ima dosta posjetilaca, pa se vodi računa o bezbjednostiljudi koji dolaze, naročito smo oprezni kad su u pitanju đačke ekskurzije – ističe Gašović.

## **LIJEPO I KORISNO**

Impresivni elektroenergetski objekat, ljudskih ruku djelo u ambijentu posebno nadahnute prirode oduvijek je privlačio veliki broj značajnih posjetilaca. Obilazak velelepne gradjevine dugo je bio zastupljen i u programima nekih renomiranih turističkih agencija. U proteklih tri ipo decenije HE "Piva" ugostila je veliki broj izletničih i turističkih tura, školskih edukativnih ekskursija, a ništa rijedje nijesu bile ni pojedinačne posjete. HE "Piva" nedavno je posjetila i veća grupa radnika "Elektrošumadije" iz Kragujevca koji su nakon raftinga "suzom Evrope" došli da uživo vide jednu od najimpresivnijih brana u Evropi i generatore "skrivenе" u planinskom masivu.

Kragujevčanin Nikola Pavićević, jedan od naših ljubaznih sagovornika, ispričao nam je da njihovo privredno društvo dvaput godišnje organizuje obilazak turističkih mјesta i posjete energetskim objektima.

- Prvi put obilazimo ovu vašu elektranu, prošle godine smo bili samo na brani. Objekat je, zaista, impresivan, čovjek ostaje bez daha. Njegova visina, postrojenje ukopano u planinu, sve je do te mјere upečatljivo da ostaje za pamćenje. Prirodne ljepote su izvanredne, a već nekoliko godina dolazimo ovdje na rafting. Obilazak elektrane omogućio nam je da spojimo rekreaciju i zabavu sa korisnim informacijama.

Vodja puta Slaviša Andelić, inače predsjednik sportskog kluba "Elektrošumadije", ne skrivajući pozitivne imresije andrićevski nadahnuto ističe da nema mјesta gdje se ne može naći nešto lijepo i među ljudima nešto dobro i kvalitetno. Piva je, svakako, jedan od crnogorskih bisera, i u proizvodnom i u turističkom pogledu – zaključuje Andelić.

I učenici OŠ "Dobroslav Đedo Perunović" sa Bogetića, njih tridesetak sa nastavnicima, obišli su, u okviru jednodnevнog edukativnog izleta, HE "Piva". Znatiželjni djeca interesovala su se koje "izmislio", kako se pravii koliko treba da se izgradije jedna elektrana. Najmlađi su uvijek i najznatiželjniji, a ljubazni vodiči Duško Knežević, inženjer geologije i građevinski tehničar Lucija Mitrić dragim gostima iz Bogetića omogućili su da bezbjedno razgledaju utrobu brane i zavire iza prekidača. Pitanja su „pljuštala“ sa svih strana. Djeca gledaju branu, njenu visinu, dive joj se dok slušaju o tome koliko je teško bilo izgraditi ovakav jedan objekat u kanjonu i kako su se graditelji do radnog mјesta morali penjati konopima po par stotina metara.

I dok nastavnik Vojko skreće pažnju da je posjeta mjestima poput HE „Piva“ veoma efikasan način edukacije, ali i dobra prilika da Elektroprivreda uspostavi dobru komunikaciju sa najmlađima i približi im model razumnog odnosa prema električnoj energiji, utiske đaka najbolje odslikavaju riječi polumaturantkinje Milice: „Ako kažemo da je danas bilo dobro, pogriješićemo. Bilo je SUPER!“

# KONTROLA MJERNIH MJESTA U PODGORICI

## KRADJ SE PO SVAKU CIJENU MORA STATI NA PUT

Važno je istražati u namjeri da ljudi konačno shvate da električnu energiju koju kupe od EPCG moraju i da plate. Treba stvoriti takav ambijent u društvu da se krađa el. energije nikome ne isplatiti. Elektroprivreda je u tome neophodna pomoć nadležnih državnih institucija.

**S**manjenje gubitaka električne energije jedan je od najvažnijih zadataka u FC Distribucija. Stoga, u Službi za mjerjenje podgoričke Elektrodistribucije tim poslovima posvećuju veliku pažnju. Svakodnevno naporno rade kako bi gubitke sveli u planirane okvire.

Šef Službe za kontrolu i mjerjenja ED Podgorica Vladimir Ivanović ističe da preduzimaju sve zakonom predvidjene mјere kako bi imovinu Elektroprivrede zaštitili od krađe električne energije koja je poprimila velike razmjere i kojoj se po svaku cijenu mora stati na put.

- Kada bi se na taj način otudjena sredstva kompanije uložila u razvoj elektro-distributivne mreže i objekata, imali bi još kvalitetnije napajanje i sigurnije snabdijevanje električnom energijom, što je u korist svih potrošača u Crnoj Gori, a sigurno je da se sa više rada i ulaganja može i više učiniti, posebno na mijenjanju odnosa potrošača prema električnoj energiji i plaćanju računa za utrošenu energiju. Treba strpljivo raditi ići korak po korak- smatra Ivanović.

Stalne kontrole i otkrivanje krađe električne energije opasan su i težak posao. Nesavjesni potrošači, umjesto stida što su uhvaćeni u krađi, sve češće posežu za nasiljem. Radnicima angažovanim na kontroli mjernih mjesta često je i fizički ugrožena bezbjednost.

-Radnici EPCG angažovani na ovim poslovima imaju službene legitimacije i ovlašćenje da uđu u svaki posjed ili objekat radi kontrole i isključenja, a potrošač je dužan da im obezbijedi pristup mjernim uređajima i instalacijama. Na terenu nije uvijek tako. Problem nastaje kada se otkrije krađa. Dolazi do verbalnih prijetnji, a ponekad i fizičkih napada na naše radnike koji ostaju staloženi, iako je ponekad veoma teško ostati priseban, kaže Ivanović.

Zaposleni u Službi za kontrolu i mjerjenja, medjutim skreću pažnju na to da u slučajevima nasilničkog ponašanja pojedinih potrošača, izostaju oštре zakonske sankcije, kao i odgovarajuća podrška nadležnih institucija u sankcionisanju otkrivenih krađa.

-Beztepodrške, teško dasamimožemosuzbitineovlašćenu potrošnju el. energije, podsjeća Ivanović.

Podaci iz Podgorice do kojih se došlo na osnovu kontrole iz prošle godine, potvrđuju koliko se pojedini potrošači neodgovorno ponašaju prema električnoj energiji i koliko napornog rada ulažemo da promijenimo taj odnos. Od kontrolisanih 11.873 potrošača (bilo planirano 9.800)



utvrđene su nepravilnosti kod 4.231, što čini 35,64 odsto ukupnog broja kontrolisanih mjernih mjesta. Od toga 314 otpada na krađu el. energije, 440 je samovoljno priključenih potrošača, dok je državna plomba nedostajala na 107, a elektrodistributivna na, čak, 2.567 brojila. Oštećenih i neispravnih brojila i drugih nepravilnosti bilo je 803. Samreže je zbog nelegalne potrošnje isključeno blizu hiljadu potrošača. A od 2.800 kontrolisanih potrošača u prvih pet mjeseci ove godine, njih 70 je uhvaćeno u krađi energije.

Svako brojilo uredno se plombira, ali taj zvanični pečat kod nekih potrošača izgleda nema to značenje. Manipulisanje plombama čest je oblik krađe, iako ima još načina na koje se pojedini potrošači „dovijaju“ kako da potroše, a da ne plate.

Samo u prošloj godini, na osnovu rezultata kontrole mjernih mjesta, obračunato je i fakturisano 632.800 eura električne energije, od čega je naplaćeno oko 200 hiljada eura. Istovremeno, samovoljno priključenim potrošačima obračunato je 536 hiljada, a naplaćeno 400 hiljada eura električne energije.

I tokom prvog kvartala ove godine ostvareni su zapaženi rezultati. Tako je otkrivena neovlašćena potrošnja u vrijednosti od 135.154 eura, od čega je do sada naplaćeno 80 hiljada, dok je, zaključno sa 31.majem ove godine fakturisano 181.154, a naplaćeno 156.500 eura neprijavljenih kilovatsati, navodi šef Službe za kontrolu Vladimir Ivanović.

Ivanović ističe da se nastojanju da se spriječe dalji pokušaji krađe, mjerna mjesta izmještaju iz objekata potrošača na lokacije koje su pristupačne za kontrolu ili za isključenja. U nadležnosti Službe za kontrolu i mjerjenja je i rješavanje reklamacija potrošača, koje su, kako ističu, najčešće, neosnovane, kao i očitavanje potrošnje, što je, s obzirom na veličinu konzuma za koji su zaduženi, veliki posao. Na kraju, ne zaboravljaju da istaknu i dobru saradnju sa Snabdijevanjem Podgorica sa kojim svakodnevno dogovaraju aktivnosti u cilju rješavanja problema.

B.M.

## Na terenu:

# IGRA SKRIVALICE



**U** kontrolu potrošnje krenuli smo iz kancelarije šefa Službe za naplatu i kontrolu nakon dogovora oko spiska potrošača. Ovog puta tu su Danilo Uskoković, VKV električar i Zoran Ilić, elektro-tehničar, specijalista za teške slučajeve. On je iskusniji, na ovom poslu je više od deset godina. Zna šta treba da se radi u delikatnim situacijama, kažu kolege iz Službe. Njihov zadatak toga dana je bio kontrola najmanje deset potrošača u jednom od podgoričkih naselja.

Kola se zaustavljaju ispred lijepo novoizgrađene kuće, opasane visokim zidom. Ovdje su dolazili više puta, ali nije su stigli ni do dvorišta. Ukućani ih uoče „na vrijeme“ i zatvore se u kući. Ovog puta zatekli smo ih na terasi, odakle su brzo pobegli unutra. I pored upornog pozivanja nijesu željeli da otvore vrata. Danilo i Zoran ne mogu ući na silu, ali ovog puta rade ono što mogu, isključuju objekat. Vlasnik će morati, da bi se ponovo priključio na mrežu, dozvoliti kontrolu svoje kuće za koju postoji sumnja na nelegalnu potrošnju. Na sljedećem mjestu zatičemo otvorena vrata. -Ovo je dobar znak, nemaju šta da kriju, a tu je i „smederevac“ - šali se Zoran. Otvara ormara i provjerava brojilo, a zatim i instalacije, pa utičnice, sve detaljno.

### BLIC:

**Radnik ED Berane Branislav Lekić fizički je napadnut u četvrtak 07. jula dok je, po nalogu OJ Snabdijevanje Berane, isključivao električnu energiju porodici Jelić iz Donje Ržanice.**

Na Lekića je fizički nasrnuo potrošač Radojica Jelić koji je, kako su nas obavijestili iz ED Berane, isključen sa elektrodistributivne mreže, po nalogu OJ Snabdijevanje Berane br. 50-11-462 od 07.07.2011. godine, zbog duga za utrošenu električnu energiju u iznosu od 2.641,51€.

O napadu na našeg radnika u trenutku dok je obavljao svoju dužnost odmah su obaviješteni nadležni organi.

Inače, ovo nije prvi put da su naši električari izloženi i fizičkom maltretiranju prilikom obavljanja redovnih radnih zadataka na terenu.

Odlazimo na novu lokaciju. Razmišljamo na koji način su oni zaštićeni na terenu, posebno u situacijama kad nađu „krupnu“ stvar, kao nedavno sklopku ispod slike na zidu. Drugom prilikom otkrili su utičnicu u parketu, pa sklopku ispod kade. Sve su to prilično neprijatne situacije za naše kontrolore koji su, kako kažu, navikli na probleme u ovom poslu. Najvažnije je uspješno obaviti zadatak i ne dozvoliti da dođe do bilo kakve rasprave ili ubjeđivanja. Kad na njih fizički nasrnu, što na sreću, nije tako često, napad se procesuira. Trenutno je u toku nekoliko postupaka pred sudovima.

Ima, čak, i zloupotrebe djece. Nedavno je vlasnik objekta, u pokušaju da sprječi kontrolu svog objekta, isturio maloljetnu kćerku da odglumi nesvјesticu, ali su naši radnici bili brzi. Našli su sklopku, dobro sakrivenu u zidu dnevne sobe.

Ovaj posao je vrlo stresan, kažu. Ponekad imaju problema i radnici koji očitavaju potrošnju, a kamoli oni koji otkrivači nepravilnosti.

-Nelegalni priključci obično su dobro sakriveni, na mjestima koja su nepristupačna. Gdje sve ne zavirimo. Cilj nam je da svojim znanjem i iskustvom, ali i ponašanjem, navедemo potrošače da zaziru od pribjegavanja krađi struje -objašnjava Zoran dok stojimo ispred lijepo nove kuće. Sa tim potrošačem koji, utisak je, ima novca ali ne želi da plati, imali su i ranije problema. Uporni su, ne oprštaju nikome. Isključiće ga dok ne dozvoli kontrolu.

## OPASNO PO ŽIVOT

**M**anipulisanje brojilima i instalacijama je veliki rizik, ne samo za imovinu potrošača, nego i za njihove živote. Ponekad je rizična i sama kontrola, jer nisu sve instalacije u objektima urađene po propisima. Ima dosta samovoljno priključenih potrošača koje naši radnici isključuju sa mreže, jer nemaju elektroenergetsku sačuvanost, a dodatno opterećuju mrežu i trafostanice i tako ugrožavaju sigurnost snabdijevanja regularno priključenih potrošača. Samo u prva četiri mjeseca ove godine registrirano je 1.200 nelegalnih priključaka. Naši radnici ih isključuju, ali većina njih se ponovo samovoljno priključuje, često uz bahato i drsko ponašanje, navodi Vladimir Ivanović



## IZ OKRUŽENJA: ZBOG KRAĐE GUBE MILIONE

Patražujući internet stranice saznajemo da je neovlašćena potrošnja električne energije problem sa kojim se bore mnoge države u našem okruženju. Razlog za to, pored finansijske krize, leži i u naslijedenoj praksi nemarnog odnosa prema obavezama za utrošak ovog energenta.

Zbog krađe struje Hrvatska godišnje gubi na stotine miliona kuna. Divlje spajanje na električne vodove ili naštimaivanje brojila veoma je rašireno, a građanima u ovom nečasnom poslu pomažu i električari pružajući im tehničku podršku. Radnici HEP – a zbog ovoga su kažnjavani premještanjem na druga radna mjesta ili opomenama pred otkaz. Događaju se i ilegalna priključenja na komšijski vod, skidanje plombi sa brojila, gašenje brojila i njegovo ponovno uključenje na kraju mjeseca i sl.

Distributivni gubici električne energije u BiH procjenjuju se godišnje na 20 miliona KM. Ipak, mjereći se sa ostalima, u ovoj kompaniji su relativno zadovoljni jer, kako kažu, od ukupnih gubitaka koji iznose 9,8%, na krađu se odnosi oko 1,5%, ili oko 6 miliona KM. U odnosu na okruženje, to je dobar procenat, jer druge kompanije imaju i do 25 posto distributivnih gubitaka.

Makedonska distribucija el. energije je u privatnim rukama. Ovo preduzeće je bilo u lošem stanju, sa velikim gubicima zbog krađe struje i niske naplate. Prenos i Proizvodnji je išlo malo novca, a kad su Austrijanci kupili 90 odsto državnog kapitala, bez obzira na nivo naplate, ovim cijelinama su se plaćale fakture za svaki mjesec, tako da su im vraćena i stara dugovanja.

### Iskustva radnika „Elektrošumadije“

## Interveniše i policija

Sa problemom krađe struje susreću se i kolege iz okruženja. O tome kako se snalaže na terenu i sa kojim problemima se suočavaju radnici „Elektrošumadije“ u očitavanju i isključenju neredovnih platisa, priča Zoran Kovačević, direktor Sektora poslovnica.

- Radnici koji izadu na teren često su u nezgodnom položaju, doživljavaju, čak, i prijetnje prilikom pokušaja isključenja struje. U situacijama kad su onemogućeni da izvrše zadatak prave zapisnik, a u nekim slučajevima, primorani smo i da pozovemo policiju da interveniše. Pri obavljanju ovog delikatnog posla, firma radnicima daje maksimalnu podršku, stojimoiza njih i trudimo se da im obezbijedimo sve što je neophodno za rad na terenu - kaže Kovačević.

- Situacija je svuda slična, i kod nas postoje finansijske poteškoće u ovim nezgodnim vremenima. Velika su dugovanja građana, pa smišljamo mehanizme za borbu protiv neredovnog plaćanja električne energije. Nudimo reprograme za plaćanje, u posljednje vrijeme preuzimamo velike akcije kako bismo došli do krajnjeg cilja – što bolje naplate, od čega, direktno, zavise naši prihodi. Sa svoje strane, država bi morala da se pobrine kako će da pomogne najugroženijim stanovnicima - objašnjava Zoran Kovačević.

- Kad neizmirena dugovanja dospiju do suda, imamo problem sa blagovremenim i efikasnim rješavanjem naših utuženja - nadovezuje se na priču Zoranov kolega Nikola Pavićević.

- Sudovi su pretrpani, mada je u Srbiji izvršena njihova kompletna reorganizacija, pa se nadamo da će to doprinijeti bržem rješavanju naših tužbi. Do sada su ti procesi trajali dugo, pa imamo problem zastarjelosti duga, vjerovatno je takva situacija i kod vas. Sve veći broj potrošača se poziva na tu okolnost, a s obzirom da imamo veliki broj kupaca, ne stižemo, u roku od godinu dana, da utužimo sva dugovanja - objašnjava Pavićević.

- Sa krađom struje situacija je nešto bolja nego ranije - nastavlja on.

- Novi Zakon o energetičistružišenje sankcionišeslučajevne ovlašćene potrošnje, ali i sudskim tretmanom, izgrednicidobiju, uglavnom, uslovne kazne. Niko nije kažnen zatvorom, što pomenuti Zakon predviđa. Nadamo se da će država, ubuduće, ovo pitanje efikasnije rješiti - napominje Pavićević.

- U posljednje vrijeme imamo novu situaciju, ne znam da li se sa tom praksom otpočelo i kod Vas. Naime, potrošači nas tuže za utvrđivanje visine duga. Samim tim, oni se odmah pozovu na zastarjelost i idu na smanjenje svojih obaveza. Mi ulažemo kontra tužbu, tako da su ovi postupci trenutno u toku. Elektroprivreda Srbije pokušava preko Ministarstva pravde da riješi ovaj novonastali problem. Sve u svemu, nastojimo da sudsku praksu saobrazimo realnoj situaciji. Kupci moraju imati svoja prava, ali se ona ne smiju zloupotrebljavati, a obaveze se moraju poštovati - mišljenja je Nikola Pavićević.



Zoran Kovačević



Nikola Pavićević

## NEKADI SAD

Sredinom 90-ih godina u Podgorici je bilo oko 63 hiljade potrošača, a danas ih ima oko 103 hiljade. Dugovanja i isključenja su postojala i onda, ali danas ih je znatno više. Uz to, jedan broj radnika se zbog narušenog zdravlja ne može angažovati za poslove koje bi prema stručnoj spremi mogli da rade. Zbog toga su dio odgovornih poslova preuzeли radnici na određeno vrijeme, kaže Ivanović

## Snabdijevanje Budva

**LJETO PODGRIJAVA OPTIMIZAM**

**PRAVLOVIĆ:** Puna angažovanost, upornost i sistematicnost u radu svih zaposlenih, formula su uspjeha i najbolji način da se i u uslovima ekonomskе krize i smanjene platežne moći gradjana ostvare makar zadovoljavajući rezultati i u naplati utrošene električne energije.

**P**rva polovina ove godine donijela je manji stepen naplate i u Budvi. Podaci iz prva tri mjeseca ukazuju da je od fakturisanih 4,6 miliona eura naplaćeno svega oko 3,8 miliona, dok su ukupna dugovanja za utrošenu električnu energiju domaćinstava u metropoli crnogorskog turizma zaključno sa aprilskom fakturom iznosila 2 miliona i 600 hiljada eura. Analize takodje govore da je u kategoriji „ostala potrošnja“ naplata za prvi kvartal ove godine oko 10% lošija od istog perioda lani, tako da su i dugovanja uključujući i aprilski račun u toj kategoriji porasla na oko 4 miliona i 600 hiljada eura.

Šef budvanske ekspoziture Snabdijevanja **Čedomir Pravilović**, međutim, ističe da se sobzirom na ekonomskukrizu koja se, u najvećoj mjeri, odražava i na naplatu utrošene el. energije, ipak, može biti zadovoljno ostvarenim u naplati potraživanja čemu je, prema njegovim riječima, do prinijela puna angažovanost, upornost i sistematicnost u radu svih zaposlenih. Pravilović navodi da se to, prije svega, odnosi na prošlu godinu kada je od fakturisanih 15,6

miliona naplaćeno blizu 15,2 miliona eura. Puno očekuje od predstojećih ljetnjih mjeseci i posebno skreće pažnju na mogućnost plaćanja neizmirenih računa u više mjesecnih rata.

-Sobzirom da se u Budvi, tradicionalno, najviše naplaćuje u sezoni, optimista sam kada je u pitanju ispunjenje ovogodišnjeg poslovnog zadatka. Pored toga, u toku sezone velikupično poklonićemo naplati zaostalih potraživanja, jer nastojimo da se izborimo sa dugovanjima pojedinih potrošača koji nikako da shvate da sa plaćanjem računa za struju ne treba čekati, jer se dug gomila i sve ga je teže izmirivati. Vjerujem da će rješavanju tog gorućeg problema, svakako doprinijeti i mogućnost potpisivanja Sporazuma o izmirenju dugovanja u više mjesecnih rata, smatra Pravilović.

U Snabdijevanju Budva mjesечно se potpiše oko 100 takvih protokola, ali priličan broj potrošača ne poštaje dogovoren dinamiku, zbog čega se u krajnjem mora pribje-

**Velike teškoće zaposlenim u budvanskom Snabdijevanju pričinjava nepotpun registar adresa u poštanskoj službi, što u dobroj mjeri otežava i komplikuje dostavu fakturna i opomena potrošačima, ali se nadaju da će se uskoro uraditi novi registar čime će i oni dobiti priliku da još poboljšaju efikasnost servisa i komunikaciju sa potrošačima.**



gavati i nepopularnoj, ali veoma efikasnoj mjeri isključenja sa elektrorjeze.

-Na poslovima isključenja rade dvije ekipe Elektrodistribucije kojima se priključuje pojedan radnik Snabdijevanja, ali to očigledno nije dovoljno. S obzirom da je počela turistička sezona u kojoj budvanski distributeri ionako imaju pune ruke posla, jer se ovdje prisutno preko 50 odsto turističkog prometa u našoj zemlji, Elektrodistribucija Budva nije u mogućnosti da za te poslove obezbijedi još izvršilaca, pa smo primorani da zatražimo pomoći ekipa iz drugih djelova EPCG. To je posao koji zahtijeva puno angažovanje, naročito u ljetnjem periodu, kazao je Pravilović.

Velike teškoće zaposlenim u budvanskom Snabdijevanju pričinjava nepotpun registar adresa u poštanskoj službi, što u dobroj mjeri otežava i komplikuje dostavu fakturna i opomena potrošačima. Nadaju se, međutim, da će se uskoro uraditi novi registar čime će dobiti priliku da još poboljšaju efikasnost servisa i komunikaciju sa potrošačima.

- Za neke djelove grada sa više hiljada potrošača imamo samo naziv naselja, ali ne i tačnu adresu, što otežava pravovremenu i preciznu dostavu računa. Zato gotovo svakodnevno komuniciramo sa Poštom Crne Gore u cilju efikasnijeg uručivanja faktura, što nam oduzima vrijeme i ometa nas u obavljanju redovnih poslova. Takva situacija predstavlja problem i za uručivanje opomena, ali i kod davanja predloga za utuženje, jer se dešava da Sud vratiti prijavu zbog netačne adrese, pa izgubimo slučaj – objavljava šef buvanskog Snabdijevanja i dodaje da je u tom smislu dobro što se oko 53 odsto potraživanja od domaćinstava naplati na šalteru, pri čemu do punog izražaja dolazi velika posvećenost i maksimalna odgovornost šalterskih službenika.

**BULATOVIĆ:** *Svakodnevno veliki broj potrošača posjeti naše šaltere. Nastojimo da svima izdemo u susret, da im pružimo potrebne informacije, razriješimo nedoumice oko strukture računa, uputimo ih kako da riješe problem. Pojedini negoduju, neki od njih na neprijatan i grub način, ali je, ipak, više onih koji su ljubazni i zahvalni za svaku pomoć.*

**Rajko Boreta**, poslovođa u šalter sali po prirodi posla u svakodnevnom je kontaktu sa potrošačima. Boreta navodi da nastoje da sve zahtjeve potrošača u najkraćem roku proslijede na obradu referentu za fakturisanje i naplatu od kojih su navikli na odgovore u rekordnom roku.

Referat za fakturisanje i naplatu **Ljubo Bulatović** ističe da rad sa strankama nije laka obaveza, ali da uz veliko iskušto, profesionalizam i puno strpljivosti uspijevaju da završe posao tako da stranka ode zadovoljna.

- Svakodnevno veliki broj potrošača posjeti naše šaltere. Nastojimo da svima izdemo u susret, da im pružimo potrebne informacije, razriješimo nedoumice oko strukture računa, uputimo ih kako da riješe problem. Pojedini negoduju, neki od njih na neprijatan i grub način, ali je, ipak, više onih koji su ljubazni i zahvalni za svaku pomoć – kaže Bulatović.

**B.M.**

## UDVOSTRUČEN BROJ POTROŠAČA

**V**eliki investicioni zamah u Budvi uslovio je da se u posljednjih pet godina, duž budvanske rivijere znatno poveća broj mjernih mjesta. Tako je od bilo 16.343 potrošača 2006. godine, njihov broj porasta na preko 27 hiljada. Obiman posao otpada i na sklanjanje ugovora o snabdijevanju jer se, ipored opšte besparice, na ovoj atraktivnoj destinaciji i dalje intenzivno gradi. Samo u prvom kvartalu ove godine potpisano je 220 takvih ugovora, a od avgusta prošle 525. Sve to zahtijeva maksimalno angažovanje zaposlenih u budvanskom Snabdijevanju čiji se broj i struktura od 2006. godine nijesu mijenjali. Podsetimo, u OJ Snabdijevanje Budva zaposleno je 11 radnika, od kojih tri na određeno vrijeme. A, kako se i dalje konstantno povećava broj potrošača, koji je u posljednjih pet godina gotovo udvostručen, posla će biti sve više.

## ZANEMARLJIV BROJ REKLAMACIJA

**U**vijek loš glas pobudi više pažnje i publiciteta od pozitivnih komentara. Na kritike, međutim, najbolje je odgovoriti činjenicama koje ukazuju da Snabdijevanje i Distribucija Budva mjesечно dobiju ukupno oko 50 reklamacija što je u odnosu na 27 000 mjernih mjesta zanemarljiv procenat. Takođe, reklamacije se, u najvećem broju slučajeva, odnose na stavke na računu što je opet u nadležnosti Regulatorne agencije.

## ZNATNO BOLJI USLOVI RADA

**Z**aposleni u OJ Snabdijevanje Budva, nakon nedavne adaptacije poslovnog prostora rade u još boljim uslovima. Sada su im na raspolaganju još dvije prostorije u prizemlju poslovne zgrade koju dijele sa ED Budva, a dobili su i nove računare i uveli video nadzor.

## Služba održavanja 35 kV dalekovoda

# ŽIVOT POD NAPONOM

**Potrošač kad dobije račun i ne razmišlja koliko se iza cijene kilovata krije teških i rizičnih poslova i kako je živjeti pod naponom. Teško je i zamisliti koliko je sve razuđeno. Treba one koji ne razumiju šta sve stoji iza računa za struju jednom povesti u nedođiju gdje je dobar dio ovih dalekovoda, pa ne bi znali šta ih je snašlo.**

**O**državanje 35 KV mreže u FC Distribucija povjereno je Službi održavanja DV 35 KV, dobro uigranoj ekipi koju čine 13 stalno zaposlenih i 8 radnika po Ugovoru o djelu. Ovi momci sa puno uspjeha održavaju 102 dalekovoda i 1.000 km razudjenemreže, unajvećoj mjeri, duž kamenitog i teško pristupačnog terena. A, ako ih pitate koji je najbolji recept za uspjeh, odgovor je jednoglasan, pored odgovornosti i stručnosti, kažu potrebni su međusobna saradnja, razumijevanje i bezrezervna posvećenost poslu.

Šef Službe **Rajko Radošević** ističe ozbiljnost svih zaposlenih i njihovu spremnost da se u bilo kom trenutku odazovu na poziv u slučaju hitne ili vanredne intervencije.

-Često prilikom intervencija savladavaju napor od više stotina metara visinskerazlike, idući donajudaljenijih objekata radi pregleda, remonta ili otklanjanja kvarova. Za godinu i po, koliko postojimo kao posebna služba, remontovali smo 54 dalekovoda na

kojima je znatno smanjen broj kvarova, a njihova pouzdanost podignuta na mnogo viši nivo, navodi Radošević Radošević, medutim, naglašava da se trude da uvijek budu na visini povjerenog im zadatka tako što dalekovode, preko kojih napon dobijaju, gotovo, svi potrošači u Crnoj Gori, redovno održavaju, a prilikom otklanjanja kvarova reaguju pravovremeno.

**Vukman Jovanović**, elektromont-

**Pored poznavanja zanata, za kvalitetno obavljanje ovog odgovornog posla neophodno je imati i dovoljno smjelosti, razboritosti i sposobnosti za pravovremeno i ispravno postupanje prilikom havarija koje mogu ugroziti, čak, i život.**

er sa trodecenijskim profesionalnim iskustvom sa puno ponosa kaže da stižu tamo gdje ni mehanizacija ne može.



Rajko Radosevic

Među nama vlada puno razumijevanje i solidarnost. Na poslu smo svi ravноправni. Nema zabušavanja na terenu. Svako od nas se trudi da olakša teret drugome, da se posao što brže završi – kaže Vukman.

Prisjeća se ovaj veteran i perioda izgradnje nekih elektroenergetskih objekata, kada se isto tako radilo predano i odgovorno. To vrijeme za njega nikad nije prošlo. Jovanović i danas, poslije toliko godina, ima istu ozbiljnost i odgovornost prema poslu.

- Prirodne čudi ponekad pred nas postave iznenadne ispite. Bilo je i teških situacija, čak, opasnih po život. Jednom prilikom, prisjeća se Jovanović, popeo sam se na čelično-rešetkasti stub da stresem snijeg sa žica koji je stvarao dodatni teret pod kojim su se lomili provodnici. Poslije samo pet minuta stub je počeo da pada, ali je, na moju sreću, udario u stablo, što je ublažilo pad, tako da sam dobro prošao, kaže uz osmijeh..

Ova odvažna družina navodi da je otklanjanje kvarova lakši posao u odnosu na sve teškoće koje podrazumijeva probijanje kroz gusto rastinje ili velike sniježne nanose, što oduzima i vrijeme i snagu. Događalo se da po pet sati pješače do mjesta intervencije. Zbog napora koji ulažu i profesionalnosti sa kojom pristupaju poslu, pogotovo u slučaju havarija, zavrijedili su da njihov rad, koji ponekad prevaziđa uobičajene okvire, bude posebno cijenjen.

Upravo zato **Miloš Damjanović** još jedan od veteranova koji je dva puta proglašavan najboljim radnikom FC Distribucija i navodi da potrošač kad dobije račun i ne razmišlja koliko se iza cijene kilovata sata krije teških i rizičnih poslova i kako je „živjeti pod naponom“. Teško je i zamisliti koliko je sve razuđeno. Treba one koji ne razumiju šta sve stoji iza računa za struju jednom povesti u nedođiju, gdje je dobar dio ovih dalekovoda, pa ne bi znali šta ih je snašlo- kaže Miloš i ističe da mu je jedina satisfakcija to što je cijeli radni vijek proveo u dobroj



stabilnoj firmi koja je obezbijedila sigurnost njegovoj porodici.

Dio stalno zaposlenih bliži se kraju radnog vijeka, zbog čega je neophodno podmladiti ovu službu. Mlađe kolege koje će ih uskoro zamijeniti treba podučiti i prenijeti im bogato iskustvo, kako se odlazak starih radnika ne bi osjetio.

Adaje pravak kombinacija pojmladosti i iskustva potvrđuje i primjer dipl. ing. Radivoja Vukovića, jednog od onih čije vrijeme tek dolazi. Vukoviće, po riječima kolega, najzaslužniji što je pri kraju posao na formiranju detaljne baze podataka. Naime, radnici Službe predvodjeni Radivojem kao nosiocem posla, snimili su GPS uređajem oko 6.200 stubnih mjesta, podaci se trenutno detaljno obrađuju i biće

unijeti u opštinske katastarske parcele tako da će EPCG konačno imati vrijednu bazu podataka, kakvu nema nijedna Elektroprivreda u okruženju.

Zahvaljujući biće znatno olakšano projektovanje budućih infrastrukturnih objekata, odnosno ubrzati rad i dodatno unaprijediti rad Biroa za projektovanje, Dispečerskog centra i Elektrogradnje prilikom izvođenja radova.

Radivoje kaže da je za godinu i po, koliko je proveo u Službi za održavanje DV 35 Kv, stekao mnogo praktičnog znanja i dosta naučio od starijih kolega.

Srećan je što je radni vijek počeo baš u Elektroprivredi, jer se ovdje u struci može mnogo naučiti.

-Posao je veoma interesantan, atraktivan, dosta vremena se provede na terenu, što je za mlađog inženjera veoma važno. Ljudi su ovdje otvoreni za svaku saradnju, spremni da prenesu svoje iskustvo i znanje, tako da je pravo zadovoljstvo raditi u ovoj cjelini- kaže Radivoje.

Poslovi na održavanju 35 kV dalekovoda, preko kojih napon dobijaju svi potrošači u Crnoj Gori (osim dijela Podgorice), podrazumijeva postojanje odgovorne i sposobne ekipe. U Službi održavanja svjesni su da je posao koji rade težak, ali i važan jer svi potrošači moraju biti uredno snabdjeveni električnom energijom.

#### B.M.

## JAKI I STABILNI

-Ovaj izuzetno vrijedan i kompaktan tim ljudi uspješno se nosi sa ne malim problemima u održavanju, jer je većina 35 kV dalekovoda već dugo u funkciji, a smješteni su, uglavnom, na područjima koja ni ljeti nijesu „pitoma“, a kamoli zimi. Posebno je teško na sjeveru kad planinska klima testira njihovu izdržljivost. Znaju da se do mjeseta kvara upute helikopterom, a onda, zna se, put pod noge, po tri, četiri sata. Zato u ovoj službi mogu da rade samo jaki i stabilni, psihofizički spremni ljudi.

## NA VISINI ZADATKA

- O obimu i složenosti poslova možda najbolje govore podaci da je od početka godine zamijenjeno preko 5,5 hiljada izolatora, 153 odvodnika prenapona, detaljno pregledano 3.300 dalekovodnih stubova na potezu od 443 km. Prosječeno je u ovom periodu i oko 132 km potpuno zarasle i nepristupačne trase i ugrađeno gotovo 8,5 hiljada kg nedostajućih elemenata stubova širom Crne Gore. To je bio naš zadatak, zacrtan u Indikatorima uspješnosti. Drugim riječima uspjeli smo da u ispunjavaju pomenutih indikatora postignemo najbolje rezultate u FC Distribucija, ističe Radošević



# HE PIVA: REKONSTRUKCIJA PRISTUPNOG PUTA

**R**ekonstrukcijom pristupnog puta, kojim se svakodnevno prevoze radnici i transportuju neophodna roba za funkcionisanje elektrane, pored komfora znatno će se povećati i bezbjednost putovanja, navodi tehnički direktor HE „Piva“ Svetlana Pješić.

- Uskoro ćemo dobiti tehnički ispravan i u potpunosti bezbjedan put - kaže zadovoljno Pješićeva.



Trenutno se djelimično rekonstruiše kolovoz, grade potporni zidovi, rigole, jarkovi i propusti za odvod površinskih atmosferskih voda. Postavlja se i zaštitna mreža na rizičnim kosinama. Predstoji izgradnja parking prostora ispred elektrane i, u okviru završnih radova, asfaltiranje puta.

Radovi vrijedni oko 330 hiljada eura, povjereni su kompaniji „Tehnoput“ doo iz Podgorice, koja je na javnom nadmetanju ponudila najbolje uslove. Posao će, kako se očekuje, biti završen do kraja jula.

O.V.

## Ljetovanje za zaposlene u EPCG NA 4 ILI 6 RATA

**O**voga ljeta zaposleni iz Elektroprivrede moći će da se odmaraju na jednoj od ugovorenih destinacija, uz otplatu putem administrativne zabrane u 6, odnosno, 4 mjesечne rate. Participacije od strane preduzeća nema, a ko se odluči za ovaj vid ljetovanja mora se javiti svom sindikalnom povjereniku kako bi rezervisao mesta.

Hotel „Teuta“, u Risnu, u ponudi nudi švedski sto, a cijena polupansiona iznosi 23, dok pun pansion staje 27€. „Nikšić“, u Sutomoru, nudi za noćenje sa doručkom 20, a za sva tri obroka 24€.

U Čanju, hoteli „Biser na obala“ i „Zlatibor“ imaju polupansion, po cijeni od 24€, dok u „Metalurgu“ 2, u Igalu, možete ljetovati, na bazi punog pansiona, za 22€.

Ko se odluči za Ulcinjsku rivijeru, može da bira jedan od šest hotela, u kojima su do 20. avgusta cijene polupansiona – „Olympic“ 33, „Bellevue“ 31 i 27, „Bojana lux“ – L, A i B – 40, odnosno 33€. Period druge polovine avgusta donosi sniženje cijena u ulcinjskim hotelima.

Hotel „Adria“ u Šušnju, u julu i avgustu, u zavisnosti od toga da li je soba dvokrevetna, nudi pun pansion po cijeni od 21, a u ostalim sobama po 20€. Polupansion u istom hotelu iznosi 19, odnosno 18€. „Adria“ 2, u Čanju, nudi iste usluge za 23 i 22, odnosno, za 21 i 20€.

U Centru za odmor, rekreaciju i liječenje „Igalo“, do 20. avgusta, cijena polupansiona iznosi 26, a kasnije 21€.

Ljeto na Žabljaku možete provesti u hotelima „Planinka“, gdje je polupansion 22 i u „Žabljaku“, u kojem ista usluga košta 17, s tim da je, od 20. avgusta cijena niža i iznosi 15€.

U etno selu „Kula Damjanova“, u Plavu, puni pansion iznosi 25€.

Smjene počinju 25. jula i traju po 10 dana. O detaljima korišćenja usluga, kao i za prijavljivanje za boravak na pomenutim lokacijama svi zainteresovani mogu koristiti uslužni telefon 040/212 189.

*Jelena Grubač, pravnica u ED Tivat*

## **Našla svoje „mjesto pod suncem“**

**Elektroprivreda je jedan od rijetkih privrednih subjekata u Crnoj Gori koji mladim ljudima daje šansu, bar za sticanje pripravničkog staža, a neki ostanu i za stalno. Neponovljivo iskustvo za svakog od nas je saznanje da mu je pružena prilika da se dokazuje i da napreduje-kaže Jelena.**

**O**ni koji se bave pravnom naukom tvrde da je pravo umjetnost ili način organizacije jednog društva. U organizovanom društvu mladi dobijaju priliku da se dokazuju u svojoj struci, a to je ono što svi priželjkujemo. Jelena Grubač, mlada pravnica, tu mogućnost dobila je 2006. godine još kao pripravnik u tivatskoj distribuciji.

Ova ljupka mlada žena jedna je od rijetkih koja je, nedugo poslije studija, našla svoje „mjesto pod suncem“.

- Kao mnoga društva danas, pogotovo ona u tranziciji, i naše se bori sa visokom stopom nezaposlenosti. To, narančno, najviše pogađa mlade ljudi koji su željni dokazivanja u praksi i afirmaciji svake vrste. Elektroprivreda je jedan od rijetkih privrednih subjekata u Crnoj Gori koji mladim ljudima daje šansu, bar za sticanje pripravničkog staža, a neki ostanu i za stalno. Neponovljivo iskustvo za svakog od nas je saznanje da mu je pružena prilika da se dokazuje i da napreduje-kaže Jelena.

Ova rodjena nikšićanka sa diplomom podgoričkog Pravnog fakulteta i završenim pripravničkim stažom odmah je dobila ugovor na neodređeno vrijeme i raspoređena je na radno mjesto šefa Odjeljenja za opšte, pravne i kadrovske poslove ED Tivat. Po novoj Sistematizaciji raspoređena je u Sektoru za pravnu praksu i imovinsko pravne poslove Direkcije za pravne poslove.

Priča sa Jelenom ne može da zaobiđe impresije iz prvih dana njenog službovanja. Ne krije da joj se mediteranski ambijent odmah dopao.

- Dobro sam se snašla, jer sam imala veliku podršku starijih kolega, lijepo su me prihvatali, a kad su odnosi među ljudima dobri, sve lakše ide. Lično sam bila zadovoljna kako sve teče s obzirom daje moj mentor bio u Podgorici pa nijesam imala nekog ko bi me upućivao direktno u svakodnevni

rad. Radno mjesto na kojem se nalazim bilo je upražnjeno tri godine, a samim tim, što je i bilo za očekivati, bilo je nesređeno, sa puno zaostalih predmeta. Pošto sam ispunila očekivanja direktora i ostalih koji su bili zadovoljni mojim radom, imala sam preporuku za zasnivanje stalnog radnog odnosa.

Dok sam radila kao šef odjeljenja, u potpunosti sam preuzeila cijeli referat: od zastupanja firme, preko radnih, do imovinskih odnosa i sve ostalo što to mjesto podrazumijeva, prisjeća se Jelena svojih početaka.

U razgovoru se uključuje i direktor tivatske distribucije Miodrag Milić koji, uz pohvalu za Jelenin rad, kaže da ima puno povjerenje u njen cjelokupni angažman i da je impresioniran njenim poznavanjem pravne materije.

Jeleni je sada povjereni zastupanje Društva pred sudovima i drugim organima i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Unjenoj nadležnosti je trideset krivičnih predmeta, od kojih je jedan dio iz ED Budva u kojoj nema pravnika. Kao najsloženije od svega što radi, Jelena ističe zastupanje pred sudom.

- Krivične prijave za krađu struje, kad su u pitanju domaćinstva, posebno su delikatna stvar. U početku sudovi nijesu bili naklonjeni Elektroprivredi kad su ovi sporovi u pitanju, a ni ostala javnost. Skoro da su se pitali što mi to tražimo. Kako je vrijeme odmicalo, sve je došlo na svoje. Situacija se promijenila, svi su shvatili važnost i obavezu plaćanja električne energije, međutim, dužina sporova je i dalje problem – ističe Jelena.

Jelena Grubač ljeti ima manje posla jer sudovi ne rade, ali uobičajenih i poslova koji se rješavaju „u hodu“ uviјek ima. Slobodne trenutke posvećuje trogodišnjoj kćerki Anji sa kojom živi kao podstanar. Uživaju u okrepljujuće blagom tivatskom vazduhu i čistom moru. Ovdje je zelenina vegetacija tokom cijele godine pa su, kaže Jelena, inspirativne duge šetnje. Veliki broj sunčanih dana i mirno zalivsko more preduslov su dobrog raspoloženja i idealna priprema za novi radni dan.

O. Vulanović



## Milorad Pejović - najstariji radnik ED Pljevlja

# ŽIVAI ISTORIJA KOLEKTIVA

**N**ajstariji, i po godinama i po stažu, radnik ED Pljevlja, 64-godišnji Milorad Pejović, živa je istorija ovog kolektiva kojem je ostao vjeran skoro četiri i po decenije. Ako se tome dodaju i tri godine prakse, koje je kao učenik srednje škole u Pljevljima, proveo spremajući se za poziv električara, Pejović je bez malo pola vijeka najbolji svjedok i nezaobilazni učesnik u svim fazama razvoja pljevaljske distribucije.

-Kada sam te daleke 1965. godine završio trogodišnju Školu učenika u privredi, već poslije pet dana zaposlio sam se u ED Pljevlja, a pošto sam skoro u potpunosti savladao zanat, meni tada ništa nije bilo nepoznato u ovom poslu, priča nam Milorad.

Stoga je i mogao da se odmah uključi u elektrifikaciju grada i okolnih sela koja su se u tom periodu električnom energijom snabdijevala iz gradske mreže. Pljevaljska distribucija, koja je tada brojala svega tridesetak radnika,

sredinom šezdesetih godina prošlog vijekova imala je samo

jedno vanjsko postrojenje 35/0,6 kV »Volođa« koje se napa-

jalo preko DV 35 kV iz TS 110/35 kV »Židovići«.

Pored toga što je učestvovao u podizanju i montaži 35 i 10 kilovoltnih dalekovoda, niskonaponske i kablovskе mreže, kao i javne rasvjete, praktično u izgradnji konzuma ED Pljevlja, Pejović je istovremeno obavljao i sve poslove vezane za održavanje i razvoj elektroenergetske mreže ovog dijela FC Distribucija.

Iz tog ranog perioda svoje karijere, kada je bila aktuelna intenzivna elektrifikacija pljevaljske opštine, posebno izdvaja saradnju sa mještanima koji su,

***Njegov odlazak u penziju biće veliki nedostatak za naš kolektiv, za sve segmente rada (od zaštite, mjeranja, regulacije, opravke). Zbog bogatog iskustva i detaljnog poznавanja opreme prvo njega konsultujemo, a niko kao on, koji nam je prava uzdanica u radu, ne zna da pronađe pravo rješenje u datom trenutku, rekli su nam Branko Tomić i Živković.***

uključivši se u posao, električarima pružali dragocjenu pomoć.

-Zahvaljujući njihovom učešću, naročito u izvođenju fizičkih radova, kada su zajedno s nama provlačili stubove i vukli trafoe, mogli smo da postavimo čak 42 drvena stuba na dan, pa je tada milina bilo raditi sa narodom, kaže Pejović.

Sa razvojem kolektiva, kao prekaljen i pouzdan majstor, Milorad je preuzeo i druge poslove. Bio je, recimo, uklopnici u prvom 35/10 kV postrojenju zatvorenog tipa »Volođa«, a nakon odlaska u penziju starijih radnika preuzeo je i brigu o održavanju najznačajnijeg objekta ED Pljevlja.

Upoređujući ono vrijeme kada je počinjao da radi svoj posao i ovo sadašnje, naš sagovornik naglašava da se, što se tiče obaveza, mnogo ne razlikuju, već naprotiv. Jeste da je tada, kada se sve radilo ručno, posao bio teži, jer nije bilo dovoljno izvršilaca, niti je bilo puteva ni vozila - već samo jedna poluteretna kampanjola, ali su zato radni zadaci danas, i pored razgranate putne mreže, kada se do skoro svake kuće u konzumu može kolima prići, ma kako to čudno zvučalo, ipak veći.

-Kako je vrijeme odmicalo, sa razvojem tehnike, naš posao je postajao obimniji, objašnjava Pejović.

U svom dosadašnjem radu nije imao nikakvih dramatičnih tre-



Branko Tomić, Milorad Pejović i Veselin Živković



**Više puta predlagan za najboljeg radnika  
EPCG: Milorad Pejović**

nutaka, iz prostog razloga što mu je, kako ističe, prvi zadatak prilikom intervencije bio da isključi električni vod ili objekat, kako bi sačuvao sebe i svakog člana ekipe.

Po težini posla ipak izdvaja otklanjanje kvarova na DV 35 kV Pljevlja – Žabljak, naročito tokom duge i surove pljevaljske i durmitorske zime. Najteže im je bilo pronaći kvar, jer su, u nedostatku puteva i vozila, moralida pješače, najčešće sa Kosanice, po cići zimi, kroz dubok snijeg, nerijetko i zabilazno, do mjesta havarije, noseći »na junačko rame« neophodni materijal:

užad, izolatore, penjalice i drugo. Uputrazi za kvarom stizali su i do Žabljaka, zbog čega su dobijali dnevnice za rad u drugoj opštini.

Nakon što je u Mašinskom centru Lukavack kod Tuzle stekao majstorskog diplome visokokvalifikovanog električara postavljen je za poslovođu ekipe održavanja, što nije prihvatio, jer nije, kako ističe, želio da bude nadređen svojim kolegama. To, međutim, ne znači da je bio manje cijenjen u svom kolektivu, već je, zbog svog iskustva, znanja i ponašanja, bio još više tražen.

Najstariji i najiskusniji radnik ED Pljevlja bio je najsigurniji oslonac u radu brojnim generacijama električara, a to je ostao i danas.

-Na moj posao koji sam radio sa voljom, savjesno i najbolje što umijem još se niko nije žalio, napominje Pejović. Po riječima direktora Branka Tomića i tehničkog direktora Veselina Živkovića, ED Pljevlja je svog najistaknutijeg majstora nekoliko puta predlagala za najboljeg radnika Elektroprivrede Crne Gore, jer je Milorad Pejović, angažujući se bez ostatka u svim pogonima i procesima rada u Elektrodistribuciji, to u potpunosti i zaslužio.

U njegovom kolektivu, kome je toliko pružio, bili su uviđavniji pa su ga dva puta novčano nagradili.

Da je još uvijek krepak i oran, uprkos zavidnom bremenu godina, Milorad može da zahvali, kako kaže, svakodnevnom pješačenju koje nikad nije manje ispod desetak kilometara.

-Njegov odlazak u penziju biće veliki nedostatak za naš kolektiv, za sve segmente rada (od zaštite, mjerena, regulacije, opravke). Zbog bogatog iskustva i detaljnog poznavanja opreme prvo njega konsultujemo, a niko kao on, koji nam je prava uzdanica u radu, ne zna da pronađe pravo rješenje u datom trenutku, rekli su nam Tomić i Živković.

I.Z.



**Naši gosti: Selektor i članice Ženske košarkaške reprezentacije Crne Gore**

# ENERGIJA KOJA POBJEĐUJE

**Jedno je sigurno – prvi evropski nastup crnogorske ženske košarke je trijumf znanja, kvaliteta i hrabre igre. Trijumf, ali i kratkotrajno osvježenje programirane stvarnosti, gdje je brojčano moćnjem uvijek predodređen uspjeh. „Crvene“ su došle nadomak ostvarenja scenarija klasične bajke, gdje kvantitativno slabiji „srcem i umom“ nadigrava divove.**



ponosni sponzor  Elektroprivreda Crne Gore

**N**akon 14 dana provedenih na debitanskem nastupu, crnogorska reprezentacija je Evropsko prvenstvo završila sa odličnim šestim mjestom. Učinak od sedam pobjeda i dva poraza „crvene“ dijele sa novim šampionom Rusijom, dok je Turska osvojila srebro sa čak tri poraza, koliko je imala i bronzana Francuska.

#### **Miodrag Baletić-selektor:**

„Ponomeštospomopokazali na terenu spadamo među prve četiri ekipe. Međutim, to ne znači da smo nezadovoljni, jer šesto mjesto u Evropi znači i visok svjetski plasman. Uspjeh je veći ako se istakne to da je košarka jedan od najpopularnijih svjetskih sportova sa izuzetno brojnom i jakom konkurenjom, tako da gledano isključivo kvantitativno ovo što smo postigli je odlično. Kada jedna ekipa koja dolazi sa naših prostora, bez želje da potcijenim već da istaknem odnos snaga odnosno zakon brojeva, i izazove pometnju među najboljim timovima Evrope onda je postignuto, složiće se, za poštovanje.“

Ono što je takođe upečatljivo, i što su primjetili svi oni koji su pažljivo pratili utakmice, jeste odnos igračica prema igri. Taj odnos nije u nivou dobrog

angažovanja, već mnogo iznad, igra je bila predana i fanatična.“

#### **Iva Perovanović:**

„Naš plan na prvenstvu je bio opstanak u A diviziji ili jedna do dvije pobjede. Znači da smo znatno premašili prvo sopstvena očekivanja, pa i očekivanja publike. Mnogo smo postigle i Poljska je veliki uspjeh. Što je najvažnije, posle svake odigrane utakmice bilo je jasno da smo dale sve od sebe.“

Crnogorska reprezentacija je gotovo ubjedljivo ostavila za sobom Poljsku, Španiju, Njemačku, Francusku, Letoniju i postala najveće iznenađenje kontinentalne ženske košarke. Danima je Crna Gora preko malih ekrana euforično pratila superiorno napredovanje naših košarkašica. Očekivanja su porasla, sjaj medalje je bio gotovo izvjestan. Onda Turska, pa Hrvatska. Ipak je sjajna igra ostala bez medalje.

**Crnogorska reprezentacija je gotovo ubjedljivo ostavila za sobom Poljsku, Španiju, Njemačku, Francusku, Letoniju i postala najveće iznenađenje kontinentalne ženske košarke**

#### **Miodrag Baletić:**

“Poraz protiv Turske, je posledica velikog psihološkog opterećenja koje je teško bilo kontrolisati i zaustaviti, fizička premorenost, ali i pretjerana želja da se što prije dođe do pobjede. Dalje, malibroj igračica u rotaciji, povrede prije svega Ane Baletić, sve su to bili limitirajući faktori za dolazak do medalje. Ali prije svega bi trebalo istaći daje premašivim ocjenama, naša ekipa imala najbolju odbranu, i da je ekipa koja je igrala najmaštovitiju i najmoderniju košarku. Takođe sistem takmičenja se ispostavio kao donekle nepravedan, zato što je promijenjen. Jer malo je absurdno, da ako ekipa prođe dvije kvalifikacione grupe da se i treći put bori u kvalifikacijama za vrh. U dvije grupe smo pobijedili tri evropska prvaka, i to Poljsku, Španiju i Francusku. Na kraju smo valjda imali pravo da se posle šest pobjeda borimo za medalju?“

#### **Jelena Škerović:**

“Bezrezervno smo dale sve, svaki atom snage što se i vidjelo, igrale smo dobru košarku, priznanja su stizala sa svih strana i velika podrška iz Crne Gore. Turska reprezentacija je odigrala odličnu utakmicu, kvalitet se ne može osporiti. Sa druge strane mi smo imale tri dana da se odmorimo, ali smo vjerovatno istrošile svu energiju na savladavanje zahtjevne grupe. Činjenica je i da smo ekipa sa najmanje iskustva, i da su iskusniji imali više takta, ali ništa od toga ne može da ospori odličnu igru i iznenađenje koje je crnogorska reprezentacija pripredila na evropskom prvenstvu u Poljskoj.“

Strastvena igra “doposlednjeg atoma snage”, iako bez medalje, prepoznata je ne samo u Crnoj Gori, već i u Evropi. Znaimljivo je bilo gledati kako reprezentacija zemlje sa 650 hiljada stanovnika nadigrava reprezentaciju ima 480.000 registrovanih igračica. “Crvene dame” su pokazale, ono što se danas često zaboravlja, da je za sjajne rezultate ipak potrebna emocija, entuzijazam i davanje preko granice traženog i plaćenog. Zaslужile su i dobitne poštovanje.

#### **Miodrag Baletić:**

“Sve što je uslijedilo po povratku u Crnu Goru je bilo spontano i iskreno,



**Elektroprivreda Crne Gore je ove godine odlučila da svoju podršku pruži Košarkaškom savezu Crne Gore, a rezultat ženske košarkaške reprezentacije je potvrdio pravi izbor. Biti dio sjajnog rezultata i istaći ime kompanije uz tim koji u dresu sa državnim grbom niže pobjede jeste potvrda kvaliteta i odgovornosti u poslovanju**

uz veliko poštovanje. Naglašavam, da susportisti, najbolji ambasadori i promotori zemlje iz koje dolaze. Sportisti, sav svoj trud, nastojanja i fizičku snagu ulažu u rezultate, i neophodno je užvratiti im na adekvatan način. Ipak povratak je obilježila tragična vijest o smrti mladog košarkaša Ljubomira Jovanovića."

Elektroprivreda Crne Gore je ove godine odlučila da svoju podršku pruži Košarkaškom savezu Crne Gore, a rezultat ženske košarkaške reprezentacije je potvrdio pravi izbor. Biti dio sjajnog rezultata i istaći ime kompanije uz tim koji u dresu sa državnim grbom niže pobjede jeste potvrda kvaliteta i odgovornosti u poslovanju. Takođe, zakontinuirano dobre sportske rezultate je neophodna i stabilna finansijska situacija ekipa, koju je nemoguće

postići bez "ozbiljnih" sponzora i njihove potpore.

#### **Miodrag Baletić:**

"Mora se shvatiti da imamo kvalitet, i da postignuto nije nešto slučajno što nema uprošte i što se ne može ponoviti. Siguran sam da se uz odgovarajući tretman može i bolje. EPCG je uspjela da se održi kao stabilna kompanija u tranzicionom haosu. Dakle EPCG i kompanija A2A imaju veliku šansu da nastave da svojom podrškom budu dio vrhunskih evropskih i svjetskih rezultata, odnosno veliku šansu da budu prepoznati kao ponosni sponzori, čiji logo asocira na uspjeh. Takođe i Nikšić ima veliku košarkašku tradiciju, i iznjedrio je velika imena poput Ratka Radovanovića, Žarka Varajića,

Zdravka Radulovića... Danas košarka u Nikšiću postoji ali uz velika odričanja i siromaštvo. Sport je sastavni dio kulture jednog grada, a s obzirom na to da je veliki broj preduzeća u Nikšiću u teškoj finansijskoj situaciji, EPCG kao stabilan privredni subjekat ima više mogućnosti od ostalih da pomogne i nikšićku košarku. Crna Gora ne može da postigne vrhunske rezultate u svim sportskim disciplinama, dakle trebalo bi posebno, s obzirom na dosadašnje rezultate, potencirati pojedine discipline. Logično je da mislim, da je sport za koji smo posebno nadareni upravo košarka, što naravno potvrđuje postignuto. Bez ozbiljnog pristupa, plana, strategije, kao i bez novčane potpore vrhunski rezultati u sportu nisu mogući. Računamo i dalje na podršku EPCG, jer to i zaslužujemo."

#### **Jelena Škerović:**

"Iza vrhunskih sportskih rezultata uvijek stoje jaki sponzori. To je tako, talenat i rad ne mogu doći do izražaja bez novčane potpore. Svakako pozdravljam kompanije koje ulažu u sport poput EPCG, voljela bih da ih je više. Mnogo je mladih talentovanih ljudi u Crnoj Gori, ali da bi uspjeli iza njih mora biti finansijski stabilna organizacija. Bez novca nema vrhunskih rezultata, i isplati se ulagati u talenat." A.Ivanović



## **Kratak predah**

Kako sada provodite vrijeme? Šta dalje planirate?

#### **Miodrag Baletić:**

Očekujem poziv ljudi iz Košarkaškog saveza da zajedno napravimo plan saradnje, odnosno da odluče o tome da li sam im više potreban.

#### **Jelena Škerović:**

Prvo odmor. Nakon godinu i dva mjeseca kontinuirane igre, prvo sa klubom pa sa reprezentacijom, konačno je vrijeme da se odmormim. Dakle nešto više od mjesec dana, koliko sam slobodna od košarke, ču na prvom mjestu provesti sa porodicom. Najvjerovalnije ču boraviti na crnogorskem primorju. Na jesen se naravno vraćam košarcima, očekuju me treninzi i igra za moskovski Spartak.

#### **Iva Perovanović:**

Uspješno se oporavljam od povrede. Preporučeno mi je mirovanje što mi dobro dođe da se odmormim. Vrijeme provodim sa porodicom na našem primorju. Na jesen me očekuje igra sa poljskim klubom Polkovice.

## Polaznici ljetne škole GIZ-a u posjetu HE "Perućica"

# PLANETA JE U NJIHOVIM RUKAMA

**BEŠIĆ:** *Intencija da se mladi ljudi obrazuju kroz praksu, da proces proizvodnje električne energije za njih ne bude apstrakcija, već da djeca vide ono o čemu uče i shvate ono što su samo teoretski obrađivali, razlog je za posjetu HE "Perućica".*

Tridesetak polaznika ljetne škole „Planeta u tvojim rukama“, koja djeluje u okviru GIZ-a (nekadašnji GTZ), njemačke organizacije za međunarodnu saradnju, posjetili su, početkom jula, našu najstariju veliku hidroelektranu. Metod rada u ljetnoj školi GIZ-a naglašeno je praktičan, pa je obilazak elektrane imao svrhu usvajanja informacija o njenim karakteristikama i radu na licu mjeseta. Sve što ih je interesovalo o mašinama i postrojenjima približili su im vođa smjene HE „Perućica“ Brano Tatar i Momčilo Nikić, koji su nam rekli da obavezu domaćina nikad ne doživljavaju kao teret. Naprotiv, veoma im je draga kad mogu da ugoste posjetioce.

Vođa putna Milena Bešić navodi da je intencija da se mladi ljudi obrazuju kroz praksu, da proces proizvodnje električne

energije za njih ne bude apstrakcija, već da djeca vide ono o čemu uče i shvate ono što su samo teoretski obrađivali i tu se „krije“ razlog za posjetu HE „Perućica“, kaže Bešićeva. Temu o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima, nastavlja Milena Bešić, mi smo stavili u širi kontekst, pa smo razmatrali uticaj potrošnje energije na mnoge oblasti života, prvenstveno na životnu sredinu i klimatske promjene. Činjenica je da su naše navike u bliskoj vezi sa onim što nam se događa globalno, kaže ona, naglasivši da ljudi grijše kad suprotstavljaju energetsku efikasnost proizvodnji električne energije. Ove djelatnosti nijesu u konfrontaciji i imaju zajedničke ciljeve, jer racionalnost u upotrebi energije donosi kvalitet za sve.

Jedan od naših zadataka je podizanje svijesti o pametnoj potrošnji električne energije među stanovništvom. To radimo na mnogo načina, uz više metoda, jedna od njih je edukativna kampanja, pod nazivom „Energetska turneja“. Ona se fokusira na učenike završnih razreda osnovnih škola, objašnjava Bešić.

Ova ljetna škola je odabrala trideset učenika koji su pokazali zavidno predznanje koje mogu dalje da razvijaju.

Obišli smo škole, predavači su procijenili koje od najboljih đaka, zaista, zainteresovan da prati ovu oblast. Napravili





Milena Bešić, vođa puta

## POHVALE NA RAČUN DOMAĆINA

**O**d trenutka kad smo tražili odo- brenje za posjetu, i kad smo ga dobili u roku od samo parsati, pa nadalje, oduševljeni smo tretmanom i ljubaznošću od strane naših domaćina. Nijesam se nadala ovakvoj dobrodošlici ito će, svakako, biti dio mog izvještajapo povratku. Uspjeh ove posjete ohrabruje me u namjeri da se naša saradnja nastavi, rekla je Milena Bešić

smo dobar izbor, ovo su, prepostavljam, budući inženjeri, fizičari, klimatolozi. Planeta će ostati u njihovim rukama, kako naziv naše škole kaže, pa im moramo prenijeti sva svoja znanja, a oni će ih, nadalje, kroz brigu o energetskoj efikasnosti, usavršavati i nadograđivati, kaže Milena Bešić. Posjeta HE "Perućica" ostavila je snažan utisak na polaznike i predavače, saopštila nam je naša sagovornica.

Mladjani Katarina Kecojević, i Šavo Ukropina iz Nikšića, kao i Jovan Jovančević iz Podgorice jednoglasni su u ocjeni da im je posjeta bila zanimljiva i od velike koristi.

Ova oblast nas jako zanima, znamo kako to izgleda na papiru, ali da bi se znanje usvojilo i ishvatio princip rada, elektranu treba vidjeti. Za nas je ovo veliko iskustvo. Ljudi koji su nam objašnjavali govorili su pristupačno, bilo ih je lako razumjeti, rekli su nam budući stručnjaci, od kojih će nekom, možda, radno mjesto biti baš u HE "Perućica". O.V.

## TEHNIČKA PODRŠKA ZEMLJAMA U RAZVOJU

**N**ekadašnji GTZ, njemačka organizacija za tehničku saradnju, od 2011. sada se zove GIZ i djeluje na međunarodnom planu. Zadužena je za tehničku podršku zemljama u razvoju, pa je i Crna Gora sklopila bilateralni sporazum sa Njemačkom o stručnoj pomoći u mnogim oblastima. Među mnogobrojnim projektima je i podrška za razvoj turizma, urbanizma, kao i energetske efikasnosti koji radi na edukaciji građanstva o značaju racionalizacije pri korišćenju energije u svim sferama života.



**P**oznato je da gasovi staklene bašte (vodena para, ugljen dioksid, metan, troposferski ozon i dr.), dozvoljavaju sunčevoj energiji da prodre do Zemlje, a da je potom zarobljavaju u atmosferi kao infracrvenu toplotu. Ovaj fenomen održava planetu dovoljno toplo, što osigurava normalno odvijanje fizioloških funkcija svih živih organizama. Efekat staklene bašte, koji je milionima godina bio blagoslov za Zemlju, pretvara se tokom poslednjeg vijeka u ozbiljnu prijetnju, izazvanu ljudskim aktivnostima. Sa industrializacijom i rastom populacije, emisija gasova staklene bašte, uzrokovana spaljivanjem fosilnih goriva, krčenjem šuma i čišćenjem zemljишta za poljoprivredu, konstantno se povećava. U poslednjih 100 godina, čovječanstvo je brže emitovalo ove gasove u atmosferu, nego što su ih prirodni procesi mogli ukloniti. Uz to, emitovani su i novi

sintetski gasovi, kao što su hlorofluorougljovodonici (CFC) i haloni (CFCs), koji djeluju kao i gasovi staklene bašte. Velike količine gasova staklene bašte, naročito ugljen dioksida, zadržavaju veće količine toplote i dovode do globalnog zagrijavanja Zemlje. Posljedice su više nego ozbiljne: rast temperature,topljenje leđnika, povećanje količine padavina, povećanje nivoa mora, suše, olujni vjetrovi. Globalno zagrijavanje prijeti da promijeni ukupnu zdravstvenu sliku današnjice, da izazove mnoge bolesti i epidemije, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta i dr. Hlorofluorougljovodonici, koji se koriste u proizvodnji rashladnih uređaja, aparata za gašenje požara, raznih sprejeva i sl., zajedno sa ostalim zagađivačima, dovode do narušavanja ozonskog omotača stvarajući tzv. ozonske rupe. Usljed aerozagađenja, padavine iz atmosfere donose velike količine sum-

pora i azotnih oksida u obliku «kiselih kiša». One uništavaju biljni i životinjski svijet na kopnu i u vodi, zagađuju zemljишte, tekuće i podzemne vode. Ako ovom dodamo i problem neadekvatnog zbrinjavanja tečnog i čvrstog komunalnog, industrijskog i medicinskog otpada, upotrebu pesticida i drugih hemikalija, jasno je da su ljudskom aktivnošću narušeni svi elementi životne sredine. Zagodenje životne sredine uzrokuje smanjenje resursa vode za piće, najdragocijenijetekućine na Planeti. Zaštita životne sredine podrazumijeva sve akcije preduzete u cilju sprječavanja uzroka degradacije, zagađivanja ili uništavanja životne sredine i prekomjernog trošenja prirodnih resursa i prostora. Buduće aktivnosti, neophodne za opstanak čovjeka i razvoj ljudske civilizacije, zahtijevaju tjesnu saradnju svih sektora: politike, etike, obrazovanja, medija, zdravstva, tehnike i, prvenstveno, nauke.

Šta svako od nas može uraditi da doprinese zaštiti životne sredine i smanjenju globalnog otopljanja? Nisu potrebne velike i grandiozne akcije, svako od nas, svojim svakodnevnim odgovornim činjenjem može doprinijeti zelenoj budućnosti za generacije koje dolaze.

### ODGOVORNO HLAĐENJE

Ljeto je u punom zamahu, a sa njim i sezona hlađenja. Da li hlađenje prostora može biti energetski efikasno i da li poštovanjem određenih pravila i u tom di-

*Nijesu potrebne velike i grandiozne akcije, svako od nas, svojim svakodnevnim odgovornim činjenjem može doprinijeti zelenoj budućnosti za generacije koje dolaze*





**Zaštita životne sredine podrazumijeva sve akcije preduzete u cilju sprječavanja uzroka degradacije, zagađivanja ili uništavanja životne sredine i prekomjernog trošenja prirodnih resursa i prostora. Buduće aktivnosti, neophodne za opstanak čovjeka i razvoj ljudske civilizacije, zahtijevaju tjesnu saradnju svih sektora: politike, etike, obrazovanja, medija, zdravstva, tehnike i, prvenstveno, nauke.**

jelu možemo doprinijeti zaštiti životne sredine?

Odgovor je, svakako, potvrđan, a evo i nekoliko korisnih savjeta:

Ne hladite prostorije u kojima ne boravite!

Najjeftinije je kuću hladiti prirodnim putem, tj. cirkulacijom vazduha iz hladnijih prostorija prema toplijima. Međutim, prirodna ventilacija nije uvijek moguća, pa je u toj situaciji potrebno ugraditi ventilator koji će prisilno cirkulativati vazduh u prostoru u kojem boravimo. Sobični-

tilator može povećati toplotni ugodaj u ljetnjem periodu na taj način što će povećati brzinu strujanja vazduha i time pospiješiti raz-

mjenju toplotne između ljudskog tijela i vazduha u prostoriji. Pri tome se stvara osjećaj hlađenja, dok vazduh u prostoriji ostaje iste temperature ili se neznatno zagrijava.

Prilikom izbora odgovarajućeg klimatizacionog uređaja posavjetujte se sa stručnjakom i ne kupujte uređaj većeg kapaciteta nego što vam je potrebno. Na izbor kapaciteta klima uređaja utiče veličina prostora, staklene površine, toplotna izolacija prostorije, broj ljudi koji borave u prostoru kao i broj izvora toplote (šporet, frižider i ostali električni uređaji). Potrebna rashladna snaga uređaja može se približno odrediti na osnovu površine stambenog prostora koji se hlađi.

Pri kupovini klima uređaja treba обратiti pažnju na faktor hlađenja ili grijanja, označen sa COP ili EER, koji se, uglavnom, kreće u granicama od 2,5 do 4. Što je taj faktor veći, uređaj je energetski efikasniji. Faktor hlađenja ili grijanja nam govori koliko se puta više rashladne ili toplotne energije dobije u odnosu na uloženu električnu energiju potrebnu za pogon kompresora.

Hlađenje prostora na preniskim temperaturama u ljetnjem periodu nije poželjno. Pri postavljenim nižim temperaturama dolazi do

Prilikom rada klima uređaja pokušajte eliminisati bespotrebne izvore topline u prostoru.

Zatvorite prozore ako je hlađenje uključeno. Ukoliko morate provjetriti prostoriju, za to vrijeme ugasite klima uređaj.

Klima uređaj treba da održava ovlašcena osoba. Prije sezone hlađenja potrebno je ocistiti spoljašnju i unutrašnju jedinicu, kako bi spriječili povecanu potrošnju energije uslijed zaprljanih površina izmjenjivaca topline. Filtere na unutrašnjoj jedinici mozete cistiti sami

to barem jednom mjesecno kako bi osigurali odgovarajući kvalitet vazduha.

Uređaji sa najvišom efikasnošću koji se danas mogu naći na tržištu su klima uređaj sa in-

verterom, a postižu uštede od 20 do 40% u odnosu na klasične uređaj. Inverterski uređaji rade punom snagom do postizanja željene temperature u prostoru, a nakon toga se ne isključuju, već smanjivanjem broja obrtaja kompresora prilagodjavaju svoj rashladni učinak zadatim uslovima sa ciljem održavanja željene temperature prostora u manjem temperaturnom rasponu. Time se izbjegavaju nagle promjene u temperaturi prostora čime se povećava udobnost, a nema ni često uključivanja i isključivanja uređaja čime su se dodatno opterećivale električne instalacije. Kupujte klima uređaje energetskog razreda A.

Priredila: E. Albijanić



povećanog isušivanja vazduha što je energetski i zdravstveno nepovoljno. Kako se veliki dio energije troši na izdvajanje vlage iz vazduha kapacitet uređaja za hlađenje se znatno smanjuje. Stoga, podešite temperature na regulatoru na 25-260 °C. Za svaki 0 °C niže temperature prostora utroši se 3-5% više energije. Razlika izmedju spoljašnje i unutrašnje temperature zbog zdravstvenih razloga ne bi trebalo da bude biti veća od 7 °C.

Spoljašnju jedinicu po mogućnosti montirajte na sjeverni dio kuće ili tamo gdje je zaklonjena od direktnog sunčevog zračenja i gdje je osigurana dobra cirkulacija vazduha. Što je vanjska jedinica na hladnijem mjestu efikasnost uređaja će biti veća.

Đukan Đikanović, autor amaterskog projekta o reverzibilnim elektranama na Jadranu tvrdi:


# STRUJA IZ MORAIMA BUDUĆNOST



Penzionisani prosvjetni radnik iz Nikšića, podstaknut nesrećom koja je zadesila Japan, objelodanio je svoju ideju o izgradnji hidroelektrana na moru, koja ga, kako kaže, opsijeda dugi niz godina. Ne predajući se komforu, ali ni letargiji penzionerskih dana, intelektualna radoznalost tjerala je Đikanovića da razmišlja o načinima bezbjedne, a u isto vrijeme i isplative proizvodnje električne energije.

Neiscrpna energija mora intrigirala je inovativnog Nikšićanina Đukana Đikanovića koji je došao do zaključka da bi ova neiscrpna sila mogla da bude iskorišćena za rad elektrana čiju je proizvodnju osmislio na dva potencijalno moguća načina.

- Nije nepoznato da postoje reverzibilne hidroelektrane, kao što je ona u Bajinoj Bašti. Poznato je, takođe, da na moru, u Japanu, postoje hidroelektrane na mjestima gdje ima dosta plime i osjeke, a kad izostanu, talasi se proizvode vještačkim putem. Međutim, reverzibilne hidroelektrane na moru, ne postoje. Mislim da ih je moguće izgraditi uz pomoć jednog od dva slična sistema. Prvi počiva na mogućnostima stvaranja velikog pri-



Prvi sistem proizvodnje

1. More 2. Zemlja 3. Tunel 4. Cijev 5. Tri razvodne cijevi 6. Agregat 7. Polukružni usijek 8. Prostor sa agregatom

tiska koji bi proizvela voda nakon što bi prošla kroz cijev koja se, pod određenim nagibom, nalazi ispod mora. Jedan dio te cijevi prolazio bi kroz tunel koji vodi do usjeka na kopnu, oko desetak metara ispod nivoa mora, gdje bi bio smješten agregat. Kinetička energija vodenog pada pokretala bi mašine.

Drugi sistem bi se realizovao preko određene cijevi, relativno manje dužine, bez nagiba. Ona bi povezivala morsko dno i vodeni stub od nekoliko metara sa tunelom i pomenutim usjekom – objašnjava naš sagovornik.

Đikanović je ubijeđen da ovakav način proizvodnje električne energije ima budućnost, štaviše, da se može proizvesti ogromna količina jeftine energije. Međutim, kako kaže, obim proizvodnje energije iz mora zavisio bi od mnogo čega. Tu je pitanje dubine na kojoj bi se nalazila ci-

**ĐIKANOVIĆ: U jedno sam ubijedjen, proizvodnja struje „iz mora“ je moguća i isplativa, gradnja elektrana je relativno jeftina, lokacija omogućava male gubitke u prenosu, ne zagađuju okolinu, a vode za njihov rad imaju uvijek dovoljno. Nadam da će podstaći kreativne ljudi da razmišljaju o ovoj ideji. To bi bio moj najveći uspjeh.**

jev kojom prolazi voda, njenog nagiba, dužine i promjera, kao i veličine vodenog stuba.

Ostaje, međutim, problem vraćanja vode u more, a to je po Đikanoviću moguće na dva načina.

- Prvi način vraćanja vode bio bi pomoću pumpi, postavljenih u bazenu, na kopnu, dok bi se drugi zasnivao na, kako sam ih nazvao, teretnim lokomotivama koje bi vukle veliki broj vagon – cistijerni. Vagoni – cisterne vodom bi se punile po principu spojenih sudova - pojašnjava Đikanović.

Pumpe za vraćanje vode napajale bi se strujom iz posebnog, solarnog, ili sistema vjetrenjača, koji bi, skoro u potpunosti, služio u te svrhe, a da li bi sistem za vraćanje vode bio ovakav, ili bi se tražilo drugo rješenje, utaj dio Đikanović nije siguran. Kao još jedan, raspoloživi način, on navodi i mogućnost vraćanja vode u more pomoću elevatorsa.


Đikanović je u svakom slučaju, siguran da bi se, dio energije proizvodio, a dio koristio za vraćanje vode i da bi se isplativost reverzibilnih elektrana na moru očitovala u razlici između proizvedene i potrošene energije. O mogućim komercijalnim efektima, smatra Đikanović, jedino bi se mogli izjasniti stručnjaci.

U jedno sam ubijedjen, proizvodnja struje „iz mora“ je moguća i isplativa, gradnja elektrana je relativno jeftina, lokacija omogućava male gubitke u prenosu, ne zagađuju okolinu, a vode za njihov rad imaju uvijek dovoljno. Nadam da će podstaći kreativne ljudi da razmišljaju o ovoj ideji. To bi bio moj najveći uspjeh – naglašava Đukanović.

O. Vulanović


#### Drugi sistem proizvodnje

1. Kopno
2. More
3. Kolosijek
4. Tunel
5. Agregat
6. Cijev za dovod vode iz mora
7. Cijev za odvod vode
8. Razvodne i kratke cijevi



#### Jedan od načina za vraćanje vode u more

1. i 2. Polukružni usjeci
3. Tri široka kolosijeka
4. Dva kolosijeka
5. Kanal sa unutrašnje strane kružnih kolosijeka
6. Kanal sa spoljašnje strane kružnih kolosijeka
7. 8. Kanali koji povezuju kanale br. 5. i 6. sa morem



## Monografija „100 godina crnogorske Elektroprivrede“ (4)

# NOVE ELEKTRIČNE CENTRALE

Povodom proslave velikog jubileja, stogodišnjice svog postojanja, EPCG je publikovala obimnu, luksuzno opremljenu monografiju pod nazivom „100 godina crnogorske Elektroprivrede“, autora prof. dr Živka M. Andrijaševića, dr Zvezdana Folića i mr Dragutina Papovića. Ova studiozno urađena monografija sa obiljem dostupnih dokumenata čita se poput najzanimljivijeg štiva i predstavljaće pravi dragulj za izučavaoce razvoja elektroprivrede u Crnoj Gori. Od avgusta 1910, kad je, obilježavajući 50 godina vladavine, knjaz Nikola proglašen kraljem, kojim povodom je puštena u rad prva električna centrala za javne namjene, do avgusta 2010, autori prate istorijat ove privredne grane u Crnoj Gori na interesantan, analitičan način, sa pedantnom dokumentacijom, sa živom slikom vremena u kojemu su se odvijale pojedine faze razvoja el. energetskog sistema. U namjeri da čitaocima predstavimo ovu značajnu publikaciju donosimo, u vidu feljtona, naš izbor teksta iz nje, sa namjerom da pobudimo interesovanje za čitanjem Monografije u integralnom obliku što ona, svakako, zaslužuje.

**N**a prostoru Zetske banovine, u čijem je sastavu bila i Crna Gora, postojalo je 1931. godine 18 centrala. Dvije godine kasnije, broj električnih centrala na prostoru Zetske banovine porastao je na 29, od čega su 15 bile privatne, 10 opštinske, a četiri vojne. Od ovih 29 centrala, 15 je radilo na pogon dizel-motorima, 10 plinskim motorima, a četiri su koristile pogon hidro-motora. Sve električne centrale na prostoru Zetske banovine imale su ograničeno radno vrijeme, osim centrale u Dubrovniku, koja je radila neprekidno. U to vrijeme 1 kWh osvjetljenja koštao je 10 dinara. Prema podacima iz 1935. godine, u Zetskoj banovini bilo je 25 električnih centrala, od kojih je 20 imalo javnu i industrijsku namjenu, a 5 centrala jedavalo struju samo za industrijsku proizvodnju. Od 20 centrala koje su davale struju u javnu upotrebu, 11 je bilo u privatnom, dok je 9 bilo u 33 opštinskom vlasništvu. Pre-

ma statistici, električnu energiju je tada koristilo samo 12% stanovnika Zetske banovine, dok je u Sloveniji taj procenat bio veći od 70%. Javne električne centrale u Zetskoj banovini proizvele su u 1934. godini oko tri miliona kWh, dok su industrijske centrale, njih pet, proizvele oko 22 miliona kWh. Činjenica da pet industrijskih električnih centrala proizvede sedam puta više struje od 20 javnih centrala, ukazuje ne samo na njihove proizvodne kapacitete, već mnogo više govori o ekonomskoj strukturi tog društva i njegovim potrebama, koje su i uslovile ovu veliku razliku između javne i namjenske potrošnje električne energije. Na osnovu količine proizvedene struje iz javnih centrala, jedan stanovnik banovine prosječno je godišnje trošio oko 25,5 kWh. Iako je prosječna potrošnja struje u Zetskoj banovini bila među najmanjima u Kraljevini Jugoslaviji, primjetno je bilo da potrošnja ubrzano raste. U poređenju sa 1931. godinom, kada

je godišnje prosječno potrošeno oko 12 kWh po stanovniku Zetske banovine, podatak o prosječnoj potrošnji iz 1934. godine (25,5 kWh) ukazuje na dvostruko veći porast. S obzirom na velike razlike u ekonomskom i urbanom karakteru elektrificiranih gradskih sredina na prostoru Zetske banovine, postojale su znatne razlike između prosječne potrošnje struje u pojedinim gradovima. Najveći potrošnju struje po glavi stanovnika u Zetskoj banovini, imao je Dubrovnik (85 kWh), a od gradova sa prostora Crne Gore najveću potrošnju imalo je Cetinje (29 kWh). Ostali crnogorski gradovi imali su duplo manju potrošnju od Cetinja: Kotor 14 kWh, Nikšić 11,5 kWh, a Podgorica 10 kWh. Pored dvije električne centrale (Cetinje i Bar), s kojima je Crna Gora ušla u zajedničku državu, dvadesetih godina XX vijeka započinje elektrifikacija i ostalih mesta na prostoru Crne Gore. Godine 1925. otpočela je s radom električna centrala u Herceg Novom, koja je bila u privatnom vlasništvu. Centrala je imala pogon na dizel-motore, a njena snaga iznosila je 40 kW, dok je napon generatora iznosio 110 volti. Proizvodila je jednosmjernu struju, čije je cijena 1931. godine iznosila od 8-15 dinara za 1 kWh.

Poslije centrale u Herceg Novom, otpočela je s radom, 1926. godine, javna električna centrala u Kotoru. Centrala je bila u privatnom vlasništvu (vlasnik je bio Mato Brožičević), a nazvana je «Elektro-poduzeće». Centrala je imala snagu od 53 kW, a proizvodila je trofaznu struju. Raspolaže je sa tri dizel-motora, čija je ukupna snaga 75 KS, kao i tri gener-



atora, koji su davali struju od 220 volti za osvjetljenje i 320 volti za industrijsku upotrebu. Prema podacima iz 1931. godine, dužina prenosne mreže na području Kotora, iznosila je 4 km. Centrala je davala struju za 1.400 sijalicih mesta u privatnom vlasništvu i 161 sjajlicu javnog osvjetljenja. Tokom 1931. godine Centrala je proizvela oko 70.000 kW, od čega za privatno osvjetljenje 43.000, a za uličnu rasvjetu 25.000 kW. Cijena jednog kWh iznosila je 12 dinara. Tridesetih godina XX vijeka pisano je o potrebi potpune elektrifikacije Boke Kotorske, čime bi bili stvoreni najbolji uslovi za razvoj turizma. Posebno je isticana važnost električnih centrala koje koristi Ratna mornarica, jer bi njihova snaga, uz već postojeće privatne centrale, bila dovoljna za elektrifikaciju svih mesta u Boki Kotorskoj. Bilo je i prijedloga da se kao saobraćajno sredstvo, na liniji od Kotora do Herceg Novog, Dubrovnika, Budve i Cetinja, koristi električni tramvaj bez šina. Zarada koju bi imale električne 35 centrale od ovih tramvajskih linija, mogla bi uticati na smanjenje cijena struje za domaćinstvo i industriju, čime bi upotreba električne energije postala masovnija.

Krajem 1927. godine završeni su radovi i na izgradnji električne centrale u Nikšiću, koja je davala osvjetljenje za gradske ulice i veliki broj privatnih kuća. Električna centrala je puštena u rad 11. decembra 1927. godine. Proizvodila je trofaznu struju, a njena snaga iznosila je 90 kW. Centrala je u početku imala jednu pogonsku mašinu, snage 30 KS, koja je radila na dizel gorivo, a 1930. godine priključena je još jedna mašina od 100 KS. U Nikšiću, koji je 1931. godine imao oko 4.500 stanovnika, Centrala je snabdijevala privatne kuće u kojima je bilo 1.400 sijaličnih mesta i 90 sijalica za ulično osvjetljenje, dok je ukupna dužina električne mreže iznosila 9 km. Tokom 1931. godine, električna centrala u Nikšiću proizvela je 35.000 kWh, od čega za uličnu rasvjetu 20.000 kWh, a za rasvjetu privatnih kuća 15.000 kWh. Cijena jednog kWh iznosila je 12 dinara. U Nikšiću je od januara 1931. godine radiла i električna centrala na parni pogon, koja je bila namijenjena za potrebe pivare «Trebjesa». Snaga Centrale bila je 9,8 kW.

Iste godine kada i u Nikšiću, javna električna centrala otpočela je s radom i u Podgorici (1927). Podgorička centrala bila je u opštinskom vlasništvu.

Centrala je imala pogon na dizel-motore, snage 208 kW, a proizvodila je trifaznu struju. Cijena jednog kWh iz ove električne centrale iznosila je 11 dinara. Podgorička električna centrala je tri godine nakon početka rada, povećala svoju proizvodnju, stavljanjem u pogon novog dizel-generatora, kupljenog u Austriji. Do početka rata 1941. godine, električna centrala u Podgorici raspolagala je sa četiri dizel-motora, ukupne jačine 445 KS.

Početkom 1927. godine pristupilo se podizanju električne centrale u Kolašinu, čija je vrijednost procijenjena na 36 miliona dinara. Novac za njenu izgradnju obezbijeđen je od ratnih reparacija, a izvođenje radova povjereni su jednoj njemačkoj firmi. Električna centrala puštena je u pogon 1929. godine. Centrala je bila u opštinskom vlasništvu, a radila je na lokomobilnim (parnim) pogon, snage 68 kW. Kolašinska centrala je proizvodila jednosmjernu struju, a generatori su davali maksimalni napon od 44 volti. Cijena jednog kWh iz ove centrale bila je 11 dinara.

Najvjerojatnije 1928. godine otpočela je s radom i električna centrala u Risu. Centrala je bila u privatnom vlasništvu. Pogon centrale bio je lokomobilni, a njena snaga iznosila je 155 kW, dok je napon generatora iznosio 380 volti. Centrala je proizvodila trofaznu struju. Naredne godine počela je da radi i električna centrala u Zelenici, takođe u privatnom vlasništvu. Kao pogon koristila je plinski motor, snage 8,2 kW, sa generatorom čiji je maksimalni napon iznosio 230 volti. Proizvodila je jednosmjernu struju, čija je cijena bila 14 dinara. Iste godine kada i centrala u Zelenici, instalirana je i centrala u Lepetanima (1929), koja je bila u vlasništvu vojske Kraljevine Jugoslavije. Centrala je radila na dizel-motore, snage 100 kW, a imala je generatore koji su proizvodili trofaznu struju, maksimalnog napona od 380 volti. Pored ovih centrala, u Boki Kotorskoj je postojala u vlasništvu jugoslovenske vojske i električna centrala u Tivtu, za koju nemamo podatak o godini

ni, osnivanja. Zna se da je radi  
na dizel-motore, snage 390 kW  
sa generatorima maksimalnog  
napona od 380 volti. Tivatska  
čentrala proizvodila je tro-  
faznu struju, a njena cijena  
za javne namjene bila je 10  
dinara zajedan kWh.

Pored izgradnje novih, modernizovana su i postrojenja javnih električnih centrala iz perioda Kraljevine Crne Gore, povećavana njihova snaga i proizvodnja. Za centralu u Baru je 1929. godine nabavljena još jedna pogonska mašina na dizel gorivo, jačine 90 KS i jedan trifazni generator snage 87 kilovolt ampera, tako da je imala ukupnu snagu 147kV/A. Do početka rata 1941. godine, električna centrala u Baru raspolagala je sa četiri dizel-motora i četiri generatora. Dužina električne mreže koju 37 je napajala, iznosila je oko dvadeset kilometara.

Centralna na Cetinju je poslije 1918. godine promijenila vlasnika. Dotadašnjim vlasnicima - Emanuelu i Oskaru Krausu, nova vlast je oduzela električnu centralu i proglašila je državnim vlasništvom. Država je zatim, centralu ustupila na korišćenje firmi braće Zuber sa Cetinja. Električna centrala na Cetinju je 1927. godine povećala svoju snagu, nabavkom jednog dizel-motora od 150 KS. Snaga ovog motora bila je veća nego snaga dva postojeća (ukupno 120 KS). Kupovina novog motora marke Braun-Boveri, preporučena je od ekspertske komisije, juna 1927. godine, koja je ovaj motor ocijenila najekonomičnijim i najprikladnijim za tehničke uslove cetinjske centrale. Do 1945. godine električna centrala na Cetinju raspolažala je sa tri dizel-motora, dvije dinamo-mašine i jednim generatorom. Dužina električne mreže koju je napajala cetinjska centrala iznosila je 17 kilometara.

Na osnovu podataka o javnim električnim centralama na pros-

Извесни стручни људи у  
изостранству сматрају је зетски  
бновину богатију у воденим  
снагама него што је Норвешка  
која се јо Европа сматрала као  
најбогатија са воденим снагама.  
По предрачуну Генералне ди-  
рекције вода изјави: Морача  
22.510, Пиња 34.510, Лим 85.050,  
Узак 38.950, Ибар 102.010, Зи-  
пада 233.140 књ. снага. Овде најве-  
ћа је Морава 72.420 и Драва  
урагувана Тара, вишеје сгром-  
нија под спроведен у Морачу, на  
под Зете од понора до извора,  
када се изграде железице и из-  
граде водене снаге, место доса-  
дишњег иселавања, зетске об-  
ласти, да се Божаји благодет  
водених снага искористити.

**Санџак и Ц. Гора**

Инградња пута Беране—Ни-  
шава

Предавају времена Банска  
Управа на Цетињу одобрила  
је кредит у суми од 620.133.79  
динара за изграду пута изграду  
Новог Пазара и то: за изграду  
праз десице Беране — Нишаве  
Пазар 41.541

toru Crne Gore do 1931. godine, može se izvesti sljedeći statistički pregled: Na prostoru današnje Crne Gore radilo je jedanaest javnih električnih centrala: u Cetinju, Baru, Herceg Novom, Risnu, Tivtu, Lepetanim, Zelenici, Kotoru, Podgorici, Nikšiću i Kolašinu. Pored cetinjske i barske, koje su instalirane prije 1918. godine, sve ostale nastale su u jugoslovenskoj Kraljevini. Električna centrala u Herceg Novom otpočela je s radom 1925. godine, u Kotoru 1926., u Nikšiću i Podgorici 1927., u Risnu vjerovatno 1928., Zelenici, Lepetanim i Kolašinu 1929. godine, dok se za centralu u Tivtu ne navodi podatak o datumu kada je puštena u pogon. Od ovih jedanaest centrala, četiri su bile u opštinskom vlasništvu (cetinjska, podgorička, nikšićka i kolašinska), pet su bile u privatnom vlasništvu (kotorska, hercegnovska, zelenička, risanska i barska), dok su dvije bile u vlasništvu jugoslovenske vojske (tivatska i lepetanska). Većina električnih centrala koristila je kao pogon dizel-motore, dok su dvije bile lokomobilne (risanska i kolašinska), a jedna je koristila plin kao pogonsko gorivo (zelenička). Od električnih centrala na prostoru Crne Gore, najveću snagu u kW imala je centrala u Tivtu (390 kW), zatim podgorička (208 kW), cetrnska (200 kW), risanska (155 kW), barska (115 kW), lepetanska (100 kW), nikšićka (90 kW), kolašinska (68 kW), kotorska (53 kW), hercegnavska (40 kW). Najmanju snagu imala je plinska centrala u Zelenici, svega 8,2 kW. Električne centrale u Kolašinu, Zelenici i Herceg Novom, proizvodile su jednosmjernu struju, a sve ostale trofaznu. U zavisnosti od karakteristika električnih centrala i troškova proizvodnje, cijena 1 kWh električne energije razlikovala se od mjesta do mjesta. Najjeftinije je struju naplaćivala centrala u Baru, 5 dinara za jedan kWh, a najskuplja je bila struja iz centrale u Herceg Novom, 15 dinara za jedan kWh. Nešto jeftinija struja u odnosu na Herceg Novi, bila je u Zelenici (14 dinara), dok je jedan kWh u Nikšiću i Kotoru koštao 12 dinara. U Kolašinu i Podgorici jedan kWh plaćao se 11 dinara, u Tivtu 10, u Cetinju 8 dinara za jedan kWh.

Rast broja električnih centrala na prostoru Crne Gore, nastavljen je i tridesetih godina. Sredinom 1931. godine opštinska uprava Berana donijela je odluku da se raspisne natječaj za podizanje električne centrale, izgradnju gradske mreže i uvođenje gradskog osvjetljenja. Opštinska vlast je smatrala da bi najbolji način za elektrifikaciju Berana bilo podizanje hidrocentrale na Limu, Ržaničkoj rijeci ili Bistrici, ali i podizanje termocentrale, budući da se u blizini grada nalazi rudnik mrkog uglja. Ideja o podizanju hidroelektrane ili termocentrale, nije izazvala interesovanje među firmama koje se bave ovim poslovima, tako da je opštinska uprava donijela odlu-

ku o podizanju električne centrale sa pogonom na dizel-gorivo. Prema novinskoj vijesti, električna centrala u Beranama sa dizel-motorom, otpočela je rad 27. marta 1939. godine. Postoji podatak, naveden u izvještaju Opštinskog odbora iz 1945. godine, 39 da je centrala u Beranama bila lokomobilna, tj. da je njen pogon bio na ugalj (lignite). Prema tom dokumentu, električna centrala u Beranama imala je motor marke «Lanu», jačine 33 KS. Centrala je trošila oko 15 tona uglja i oko 180 litara ulja mjesečno. Centrala je imala generator za naizmjeničnu trofaznu struju 220/330 volti, a snabdijevala je oko 500 potrošača, sa 1.500 sijaličnih mjesto. Dužina mreže za napajanje bila je između pet i šest kilometara.

U štampi je naveden i podatak da je 1937. godine puštena u rad i prva termoelektrana na prostoru Crne Gore, podignuta u Pljevljima. Termoelektrana je imala snagu od 70 kW.

Tridesetih godina počela je s radom i industrijska električna centrala u Ulcinjskoj solani. Kada je centrala počela s radom nije moguće tačno utvrditi, ali najvjerojatnije da je to bilo 1935. godine, tokom prve berbe soli. Solana je raspolagala sa četiri električne dizalice i tri električne pumpe, koje su pokretala tri dizel-motora, engleske proizvodnje (Crosley). Dva motora su imala po 132 KS, a treći 85 KS. Pored ove industrijske (namjenske) električne centrale, postoje podaci da su električnu centralu između dva rata imali sanatorijum na Lovćenu, bolnica u Pljevljima i fabrika maslinovog ulja u Baru. Početkom 1939. godine otpočeli su pregovori i o elektrifikaciji Budve. Predstavnici akcionarskog društva "Budva", u čijem je vlasništvu bio hotel «Avala», ponudili su opštinskim vlastima da izvrše elektrifikaciju grada iz električne centrale koja je podignuta za potrebe njihovog hotela. Za javnu i privatnu rasvjetu, koju hotelska centrala ustupa opštini, predstavnici akcionarskog društva "Budva" tražili su kao nadoknadu - oslobođenje od uvoznih opštinskih taksi na određeno vrijeme. Opštinska vlast je prihvatile ovu ponudu, pa je centrala izgrađena na zemljisuhotela «Avala». Raspolažala je

sa tri dizel-motora marke «Škoda», ukupne snage oko 180 KS, kao i tri generatora. Dužina električne mreže na prostoru Budve iznosila je oko četiri kilometra.

#### NASTAVAK U NAREDNOM BROJU...

(Monografiju „100 godina crnogorske Elektroprivrede“ u elektronskom izdanju možete pogledati na našem sajtu [www.epcg.com](http://www.epcg.com))

U ovom broju objavljujemo neke od tekstova iz starih brojeva lista  
„Elektroprivreda“

ПРОИЗВОДЊА НА ПОЧЕТКУ 1982. ГОДИНЕ

## Изванредно у јануару

Производња хидроелектрана „Перућица“ и „Пива“ у јануару 1982. године била је врло ниска због захваљујући повољности хидрометеорологије и спремности постројева као и велике глади због енергијом. Агрегати наших електрана, наиме, произвели су за овај месец укупно 261 милион кВт·ч, што је 40 одсто изнад пла-нирања, а 19,5 одсто више него у истом периоду прошле године.

ХЕ „Перућица“ је произвела 119.458.000 кВт·ч, или 8,5 одсто изнад плана, а 11 одсто више него у упоредном мјесецу претходне године, док је ХЕ „Пива“ превештила сва очекивања и произвела је 141.778.000, или 73 одсто изнад плана, а 27,8 одсто више него у истом мјесецу претходне године. Поред повољности хидрометеорологије, спремности производње због отежака електроенергетске ситуације у Србији.

Потрошаче електричне енергије у првом мјесецу ове године у нашој републици износио је 250.225.000 или 13 одсто мање него што је планирано, а 5,4 одсто више него претходне године у истом мјесецу.

У односу на велике и друге потрошаче стање потрошње је слично, и то: КАТ I фаза: 74 милиона коловат часова, што је на нову плану и прошлогодишњем потрошачу; КАТ II фаза: 75.934.000 коловат часова, или 37 одсто испод плана, 30,5 одсто више него у упоредном периоду. Жељезара „Борис Кидрич“: 2020. коловат часова или 19,8 испод плана (теши су скоро биле стаље због недостатка старог творња), а бад одсто више него у истом мјесецу претходне године. Дистрибуција и остале: 108.971.000 коловат часова или 9,6 одсто мање него што је планирано (блага зима), а 0,8 одсто више него у истом периоду претходне године.

У оквиру размјене са другим електроенергетским системима у земљи, прије свега за ЗЕП-ом Београд, испуњено је 170.948.000 коловат часова, што је за 108,4 више него што је планирано. У овом мјесецу, у оквиру размјене изабављано је из других електроенергетских система у земљи (ЗЕП) 74 милиона коловат часова, што је на њиву плана,

док је из иностранства купљено 92.520.000 коловат часова што је 17 одсто мање од тадашњих количина.

Стање акумулација на дан 1. фебруара 1982. године износило је укупно 339. милиона коловат часова, или 12,2 одсто више него што је планирано, а 21,2 одсто је повољније него истог датума претходне године. У акумулацијама ХЕ „Перућица“ било је воде за производњу 142. милиона 800 хиљада коловат часова, што је 32 одсто изнад плана у 17,7 одсто је повољније него у јануару 1980. године. У Пивском језеру: 196 милиона коловат часова, или 2,4 одсто испод плана, или 24 одсто повољније него у истом периоду претходне године.


Доходи су у овом мјесецу повољнији у славу Зете („Перућица“) за 21,4 одсто и износили су 24 кубна метра у секунди, а у 273 одсто су били виши него у јануару претходне године, док су у славу „Пиве“ неповољни за 10 одсто у односу на план (износили су 58,71 м. сек. али су 135 одсто изнад прошлогодишњих дотока у јануару).

ИЗ ООУР-а ХЕ „ПЕРУЋИЦА“

## НАЈЗАД И СЕДМИ АГРЕГАТ

Како што смо и до сада писали у неколико наврата, седми агрегат ХЕ „Перућица“ доста дugo није радио због квара лежаја и осовине, заправо због техничких неисправности ових виталних дјелова машине. Овога пута у прилици смо да напомећемо да је санација седмог агрегата завршена, да је струја коју он производи потекла преносном мрежом још крајем јануара откада непрекидно ради 700 часова. Према информацијама руководиоца сектора развоја Рака Милошевића, Републичка комисија за давање употребне дозволе упознала се са степеном готовости овог агрегата 27. фебруара. Овом приликом договорено је, на основу захтјева Комисије, да се технички пријем, односно употребна дозвола за седми агрегат изда након комплетирања техничке документације везано за санацију лежаја и осовине, као и након замјене двије неисправне сонде на агрегату. Према овоме, седми агрегат ће продужити пробни рад до половине априла, када ће се Републичка комисија поново састати и издати употребну дозволу, наравно под условом ако све буде уреду, у што овде у ООУР-у нико не сумња.

Додјамо да је значајно у овом тренутку што је и овај агрегат доведен у исправно стање, нарочито због чињенице што је прољеће већ ту па се очекују и већи дотоци, које у сваком тренутку треба искористити што је једино могуће максималном погонском спремношћу.



ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА

## СТАЊЕ АКУМУЛАЦИЈА ЗАБРИЊАВА

Према информацији коју смо, на дан 15. априла 1982. године добили од дежурног диспетчера Лабуда Гојнића, стање акумулација у нашем електроенергетском систему је доста забрињавајуће, о чему говоре следећи подаци:

У језерима ХЕ „Перућица“ сада има воде за производњу свега 93 милиона кВт·ч, док је план 149 милиона кВт·ч, а у Пивском језеру 98 милиона кВт·ч, док је план 201 милион кВт·ч. Кад се зна да је истог датума прошле године у језерима Слано и Крупац било воде за производњу 123 милиона кВт·ч, а у језеру ХЕ „Пива“ чак 226 милиона кВт·ч, онда је тек јасно колико је стање критично. Уколико не буде обилнијих и дуготрајних падавина стање ће постати још критичније. Постојеће кише само су незнанто поправиле стање. Треба рећи да дотоци, на дан 15. априла ове године у слузу Зете (ХЕ „Перућица“) износе 130 МВт, тако да „Перућица“ и даље ради из дотока, производећи дневно око 2 милиона 900 хиљада кВт·ч.

Иначе, кад је ријеч о производњи, од почетка године до данас хидроелектране „Перућица“ и „Пива“ произведе су укупно 729 милиона кВт·ч, што је 74 милиона кВт·ч више него у истом периоду прошле године када је произведено 655 милиона кВт·ч. ХЕ „Перућица“ је произвела у овом периоду 377 милиона кВт·ч (прошле године 399 милиона) а ХЕ „Пива“ 352 милиона (прошле године 256 милиона кВт·ч).

За три ипо мјесеца ове године потрошачи у Црној Гори конзумирали су 910 милиона кВт·ч, што је 162 милиона кВт·ч више него у истом периоду прошле године.

СЈЕДНИЦА РАДНИЧКОГ САВЈЕТА ООУР-а ХЕ „ПИВА“

## ДОГРАЂИВАЊЕ ПРАВИЛНИКА О.Л.Д.

На сједници Радничког савјета ООУР-а ХЕ „Пива“ од 25. марта разматран је материјал – извјештај радне групе, за „критичку анализу Правилника о личним доходима“, који се извјештајем друге радне групе за „критичку анализу“ систематизације радних мјеста, чини једну целину. Раднички савјет је послије изврше дискусије доноси одлуку да се прошири Комисија РС за нормативну дјелатност са неколико представника појединачних сектора, и да на основу материјала радних група и других ставова, који су се чули на РС и другим тијелима ООУР-а изради нацрт нових докумената из ове области, како би се, у нормалном поступку све то усвојило и почело примјењивати кад се изврши пресељење у Плужине. Услови који ће се појавити у новом сједишту ООУР-а знатно ће утицати на ова документа.


Настојаће се (у комисији) да се искристализира, објективна мишљења, уграде у документа – радни материјал преднаџига, како би на најбољи начин ријешили одређени проблеми. Но, треба знати, да ће бити по-тешкој обзиром на специфичне услове приврђивања сваког појединца, на проблем праћења свакодневних резултата рада. Из доса-

дање праксе произилази да је утврђени каталог послова био основ за формирање износа личног дохотка и да је даље изгубио сваку функцију, јер се није пратило да ли радник извршава послове, који му дају висину личног дохотка. Покушало се то раније у почетку, али је „неко“ објавио тај систем контроле или обрачuna учинка, а можда је прећутно све пало у воду. Остало је, дакле, као код редајских плата, па је испало да је каталог послова био параван за друге ствари. Колико ће се све то сада уредити и каквиће принципи побиједити, питање је цијelog колектива и његове свијести, али је чињеница да оно како се радило до сада није у сагласности са принципом „колико радиш толико добијеш“.

На сједници је такође донесена одлука, о повећању регреса за точки оброк на 50 дин. Међутим, у гоститељство Плужине реагује муњевитом брзином и точки оброк деше на 60 дин. Такође су и поскупљени други оброци. У одсуству конкуренције, овдашњи угоститељи се понашају као „посебна сила“, али организованим напорима могла би се уразумити.

Ж.Ш

## REBUSI



... „Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu, i svako to odradi kako već ume, zanemi tamo где bi drugi viknuo, nasmeje se где bi drugi zaplakao, uvredise tamo где bi se neko obradovao...

Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre, ili kasnije...

Pokoleba se, samo prebací veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto na kome će pristati..."

Odlomak iz knjige „Jedan od onih života“

Đorđe Balašević

Čovjek je jedina brzo kvarljiva roba s dugim rokom trajanja.

(Fridauer Fredi Milan )

Čovjek se probija dok je mlad. Kasnije pazi da se mladi ne probiju.

(Kanižaj Pajo )

Čovjek nije nikada dovoljno star da ne bi bio glup.

(Kovačević Miroslav Mikkeli)



\*\*\*

Najtajanstvenija knjiga na svijetu otkrivena je 1912. u Italiji. Do današnjeg dana niko još nije uspio da dešifruje pismo.

\*\*\*

Prvi grad na svijetu koji je dostigao milion stanovnika bio je Rim, 133. godine prije nove ere. London je milionitog stanovnika dobio tek 1810, a Njujork 1875. godine. Danas u svijetu ima oko 300 gradova sa više od milion stanovnika.

\*\*\*

Rimski prirodnjak Plinije Stariji (23—79) kao melem posle brijanja preporučivao je smotuljak paukove mreže natopljene uljem i sirčetom.

\*\*\*

Alesandro Volta (1745 - 1827), čuveni italijanski fizičar na čiji je naučni rad presudno uticao pronađazak ljeđaka Luiđija Galvanija koji je ustanovio da se žablji kraci pri dodiru sa metalnim predmetom grče. Volta je rastumačio da do grčenja dolazi uslijed nanelektrisanja dva metala kada je između njih elektrolit: rastvor baze, kiseline ili soli. Na osnovu ovoga Volta je napravio prvu elektrostatičku mašinu, takozvani Voltin elektrofor, galvanski element, bateriju galvanskih elemenata (Voltin stub) i drugo.

Volt (V) - u SI izvedena jedinica za mjerjenje električnog napona, elektromotome sile i električnog potencijala. Predstavlja onaj napon na homogenom žičanom provodniku kroz koji prolazi struja jačine jednog ampera a utrošena snaga između dvije tačke iznosi jedan vat:  $V = W/A = J/C = kgxm^2/s^2 A$ .





Zaustavlja policajac veoma pijanu plavušu: „Razlog za Vašu saobraćajnu nezgodu je alkohol!“

„Uh, dobro je, pomislila sam da sam ja kriva!“



Došla plavuša sa vozačkog ispita i priča drugoj plavuši: „Ne znam kako sam pala na vozačkom. Došla sam do kružnog toka, na znaku je pisalo 30 i ja sam 30 puta kružila oko njega.“ „Možda si se zabrojala“ – odgovori joj drugarica.



Znate li koliko ima viceva o plavušama?  
Nijedan – sve je istina!



Ja sam plavušal - Koji je tvoj izgovor?



Najveći dio onoga što znamo je samo mali dio onoga što ne znamo.



Blago onome ko zna da ne zna, a hoće da zna.



Na početku ne znate ništa. Na kraju opet ne znate ništa, ali sa mnogo životnog iskustva.



Ništa u životu nije tako loše da ne bi moglo biti i gore, ali ni tako dobro da ne bi moglo biti bolje.



Kako se razlikuju muške od ženskih muva? –Muške su na flaši, a ženske na ogledalu!



Došao Crnogorac na pijacu i pita prodavačicu:

- "Pošto paprika?"
- "Dva eura".
- A on će:
- "Da nijesu možda punjene???"



Povrijedio Crnogorac nogu i otisao kod ljekara. Ljekar: Ne vrijedi, polomljena je, moraćete da stavite gips.

Crnogorac: Čuj jado, gips?! Mermer turi, mermer !!!




Neki su se oženili zato što im je dosadilo da Peru sudove, a neki su se upravo zbog toga razveli.




Nemojte se zanositi da nešto možete promijeniti na muškarcu, osim ako nosi pelene.



Što je brak duži, rječi i rečenice su sve kraće.




Oženjeni ljudi žive duže zato što im se život odužio!



Vodite ljubav, a ne rat. A možete i oboje – vjenčajte se!

## AKTUELNO!

(pronađi svoje mjesto)



Poštovane kolege,  
Pozivamo Vas da učestvujete u izradi „šarenih strana“. Viceve, šale, karikature,... šaljite na e-mail: [tanja.nikcevic@epcg.com](mailto:tanja.nikcevic@epcg.com)

# Počeo projekat solarnog grijanja

**P**rojekat solarnog grijanja u Crnoj Gori, Montesol, zvanično je počeo početkom jula, potpisivanjem sporazuma o saradnji sa izabranim bankama i uručivanjem sertifikata autorizovanim instalaterima, saopštili su iz Ministarstva ekonomije. Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Programom zaštite životne sredine pri Ujedinjenim nacijama (UNEP) i italijanskim Ministarstvom životne sredine, kopna i mora (IMELS) implementira projekat Montesol, koji ima za cilj uspostavljanje atraktivnog i održivog finansijskog mehanizma za obezbeđivanje kredita za domaćinstva za ugradnju solarnih kolektora.

Za potrebe projekta predviđen je novčani iznos od milion dolara, koji će se iskoristiti za implementaciju i subvencioniranje kamatne stope kod komercijalnih banaka.

Za potrebe projekta izabrane su NLB Montenegrobanka i Hypo Alpe Adria banke u Crnoj Gori preko kojih će se plasirati kreditna sredstva, kao i firme koje su akreditovane da ugrađuju solarne sisteme za zagrijavanje vode u projektu Montesol. Ponuđači su dostavili ponude koje se odnose na instalaciju opreme i na usluge servisiranja tokom garantnog perioda. Kompletni solarni sistemi (oprema i instalacija) su veličine 2,4,6 m<sup>2</sup> solarnih kolektora.

Krediti koji su ponuđeni za sisteme u tri veličine približno iznose 1350, 1850 i 2250 eura, a garantni rok za uređaje je 5 godina.

U sklopu projekta, domaćinstva će moći putem beskamatnih kredita na do sedam godina, da kupe solarne sisteme za zagrijavanje vode kojima će obezbijediti značajne uštede u potrošnji električne energije.

(Mina)

## Podmorski kabal će povećati bruto društveni proizvod

**C**rna Gora će, u toku petogodišnjeg perioda izgradnje podmorskog kabla sa Italijom, povećati svoj bruto društveni proizvod za 390 miliona eura odnosno 78 miliona godišnje, navodi se u Analizi o tom projektu. U tom periodu očekuje se ipovećanje budžetskih prihoda za oko 40 miliona evra odnosno oko osam miliona godišnje.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Italije o izgradnji podmorske elektroenergetske konekcije između prenosnih mreža dve države, usvojen je u julu prošle godine u Skupštini.

Prema tom propisu, Italiji će pripasti 80, a Crnoj Gori 20 odsto prenosnog kapaciteta. Ulaganja italijanske strane su veća sedam i po puta.

Procenjuje se da će ulaganja Italije odnosno firme Terna biti na nivou od oko 758 miliona evra, a Crne Gore od oko 100 miliona evra.

Realizacija projekta, kako očekuju u Vladi, stvaraju se značajno bolje, jače prenosne mreže, posebno nakon realizacije projekta izgradnje dalekovoda Pljevlja crnogorsko promorje, jer će se formirati prsten 400 kV mreže, što je veoma značajno sa aspekta stabilnosti sistema.

Taj projekat kako navode u Vladi, omogućiće lakši pristup evropskim fondovima za razvoj elektroenergetskih sistema, pozitivan uticaj na cijene akcija, kao i brži i kvalitetniji razvoj Crnogorskog elektroprenosnog sistema.

Kao posredne koristi su navedene rast zaposlenosti, građevinarstva, transporta, pozitivni trendovi na tržištima nekretnina i kapitala, poboljšanje makroekonomskih i fiskalnih indikatora i povećanje javnih prihoda.

(energoportal.info)

NAGRADNA IGRA:  
Elektroprivreda čitaj po nagradu hitaj"  
**IZVUČENI DOBITNICI  
PRVOG KOLA**



Javno izvlačenje dobitnika mini nagradne igre, koju organizuje list „Elektroprivreda”, održano je u zgradji Direkcije, u Nikšiću. Nagrade, zasrećnedenobitnike, su izvukle Ana Roganović, menadžer u veleprodaji Albone i Ksenija Radonjić iz Direkcije za ljudske resurse EPCG. Dabitnici šest poklon vaučera, u vrijednosti od po 50€, za trgovinu u Albona marketima, su:

**Jakić Tomaš (ED Žabljak)**  
**Purić Darko (TE „Pljevlja”)**  
**Kalezić Miluša (Direkcija Nikšić)**  
**Račić Branka (ED Berane)**  
**Delić Jakov (HE “Piva”)**  
**Vuković Veselin (ED Mojkovac)**



Pet dobitnika navijačkih setova vaterpolo reprezentacije Crne Gore su:

**Kontić Sava (ED Nikšić)**  
**Gajević Nenad (TE “Pljevlja”)**  
**Damjanović Miroje (HE „Perućica”)**  
**Bošković Vasilije (ED Kolašin)**  
**Ščekić Dragan (ED Podgorica)**

*Dobitnicima čestitamo na nagradi, a ostalima želimo više sreće u narednom krugu.*  
Redakcija



# Elektroprivredu čitaj, po nagradu hitaj!



Mini nagradna igra organizuje se u dva broja lista  
"Elektroprivreda" u trajanju od 06.06. do 10.08.2011. godine

## -Pravo i pravila za učešće-

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju svi zaposleni u Elektroprivredi Crne Gore osim zaposlenih u Direkciji za odnose sa javnošću.  
Učesnici trebaju popuniti nagradni kupon objavljen u korporativnom listu "Elektroprivreda" ili na sajtu EPCG, izrežu ili odštampaju kupon i ubace ga u kutiju predviđenu za nagradnu igru. Jedno lice ima pravo da popuni jedan kupon. Izvlačenje nagrada organizuje se svakog 22. u mjesecu, a imena dobitnika biće objavljena u narednom broju lista "Elektroprivreda".

## -Nagrade-

- Prvi krug od 15.06. do 01.07.2011. godine
  - šest poklon kупона u vrijednosti od po 50€ za trgovinu u Albona marketima-
  - 5 navijačkih setova vaterpolo reprezentacije Crne Gore-
- Drugi krug od 25.07. do 10.08.2011. god.
  - šest poklon kупона u vrijednosti od po 50€ za trgovinu u Albona marketima-
  - 5 navijačkih setova vaterpolo reprezentacije Crne Gore-



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

**Novosti iz Albone**

**Albona**

# **TRI GODINE POVJERENJA SA RAZLOGOM**

**Našim prijateljima iz Elektroprivrede Crne Gore, Albona ne treba posebno da se predstavlja, jer još od osnivanja naše trgovačke kuće, EPCG jedan je od prvih poslovnih partnera sa kojim smo ušli u saradnju.**

**I**ako postojimo samo tri godine, u ovom trenutku raspolaćemo sa 40 marketa i 4 ugostiteljska objekta koji su dobro pozicionirani u sedam crnogorskih gradova. I veleprodaja Albone već ima nekoliko reprezentativnih programa iz inostranstva, iz dijela hrane i hemije, za čije pozicije u svojim marketima su zainteresovani i drugi trgovaci lanci u Crnoj Gori. Samo tri godine je kratak period za odličan rezultat koji je Albona sa svojih 650 zaposlenih uspjela da ostvari. Uspjeh je utoliko veći ako se zna da je samo u prošloj godini Albona otvorila 14 objekata i 230 novih radnih mesta, a promet u odnosu na 2009. godinu uvećala tri i po puta. I sve to pored izuzetno jake konkurenциje i prilično oslabljene kupovne moći naših građana.

**Uspješnu poslovnu godinu nam je omogućila i znatno veća kvadratura prodajnog prostora u novim supermarketima širom Crne Gore, pa smo tako i ponudu uspjeli da oplemenimo većim assortimanom roba i do 13000 artikala.**

**. Nije se lako pozicionirati na crnogorskem tržištu koje je malo, a zasićeno ponudama drugih, velikih lanaca. Građiti novi sistem u tim uslovima, pomalo je hazarderska**

**ideja. Stanje u crnogorskoj privredi, diktiralo je i model poslovanja na domaćem tržištu. Zanemariva kreditna podrška od strane banaka, takođe je imala svoj udio u ovoj priči. Onemogućavala je brži razvoj i veća ulaganja u širenje lanca. Ali, Albona je uspjela da, pored širenja maloprodajnemreže, implementira savremenu trgovackestandardne u svim objektima koje je tokom protekale poslovne godine otvorila. Postojeću dinamiku razvoja namjeravamo da odnjegujemo i u 2011. Godini. Sad nam je preostala nadgradnja sistema i veleprodajne ponude Albone, dolazak na nova tržišta, širenje ka primorju i prema sjeveru, zatim nastavak razvoja politike kartičarstva, bogata akcijska politika zbog koje smo i dobili epitet najakcionalnije trgovine u Crnoj Gori. Jer, naši potrošači u Alboni svakodnevno mogu naći articke na sniženju. Tu su redovne vikend akcije, nedjeljne i velika mjesecna akcija od 07-22., na nevjerovatnom sniženju jedan artikal nedjeljom/obave u Jutarnjem programu RTVCG, potom 21. i 22. svakog mjeseca popusti za penzionere. Sve ovo išlo je na ruku našim potrošačima, radi kojih i postojimo! Uskoro kreće i naš loyaliti program za vjerne potrošače i nagradna igra povodom Tri godine povjerenja sa razlogom. Ovo je prilika da vas pozovemo da učestvujete i u njoj i možda neko od Vas osvoji neko od ljetovanja koje smo ugovorili sa renomiranim turističkim agencijama. Toliko u ovom broju Vašeg lista o novostima iz Albone!**

**Služba za informisanje Albona doo**



## **KUPON**

**Elektroprivredu čitaj,  
po nagradu hitaj!**

**ime i prezime:** \_\_\_\_\_

**poslovna jedinica:** \_\_\_\_\_

**tel:** \_\_\_\_\_

**e-mail:** \_\_\_\_\_

**Elektroprivredu čitaj,  
po nagradu hitaj!**

**ime i prezime:** \_\_\_\_\_

**poslovna jedinica:** \_\_\_\_\_

**tel:** \_\_\_\_\_

**e-mail:** \_\_\_\_\_



## KUPON

